

Sa Simbahan nga diin si Hesus gipakaingon niining panahona nga naglihok, maabtik, ug Buhi – kaysa giingon lang nga bantogang handumanan nga tagaag pagtagad ug pagtahod ug itudlo – adunay kagawasan!

Ang matag-usa nga gipuy-an ni Yeshua ug naglihok nga sama niini, adlaw adlaw uban sa mga magtotoo, adunay katungdanan sa pagtugyan sa ilang mga gasa “alang sa Paglig-on sa Lawas.” Ang tanan nga anaa ni Hesus gibubu diha sa Iyang Lawas, ang TANAN NIYANG Gasa.




HESUS

Tinuod...dili usa ka handuman o relikyas
Nahitabo...dili storya nga ginama
Pangulo...dili tawo-tawo o paho

Sa kanunay, kun kami makatabang kanimo sa basin unsa nga pamaagi,
palihug kontaka ang simbahan dinhi sa
P.O. Box 68309, Indianapolis, IN 46268 USA

www.JesusLifeTogether.com

Copyright 1993, 2011 RealPeople@JesusLifeTogether.com
Copyright Laws, sa kagubot sa among sinulatan samtang kami naghigot
sa Pulong sa Dios, nagkinahanglan kini kanamo ug pasundayag: Kining
materyala adunay copyright ug dili pwede nga mukotlo ug/o magsanay niini
nga dili kompleto sa kontexto [ang tibuok dolyumento] kun walay permiso sa
nagsulat. Pwede ka, hinuon, magpasanay sa libre niini sa kinatibuk-an gayud.
Ug, sa pagkatinuod, kining publikasyon dili gayud pweding "ibaligya" sa
maski pila nga presyo [2 Korinto 2:17, Mateo 10:8].



ANG IYANG INBITASYON

*Pangandam sa imong
Kaugalingon, Pangasaw'anon!*

Ang inbitasyon sa Ginoo sa tibuok kalibutan mao ang pakigpuyo diha sa Amahan, Anak ug sa Espirito Santo – nga mamahimong kaslunonon nga nangandam sa pagbalik sa iyang matahum nga minyuonon nga si Hesus [Juan 13-15, Epeso 2-5, Pinadayag 19:7]. Kung imong hunahunaon ug ehulagway ang nahasulat sa Bibliya kung unsa ang kinabuhi, ug para asa kini uban ni Kristo sa kinatumuyan gayud. Unsa man kini? Usa kini ka pagpangulitawo – ug panihapun sa kasal! Ang Diyos nagaawhag kanato, nag-ingon, “Ako adunay arang nga pagsalig sa akong Kaugalingon. Kun ikaw ania Kanako ug mahisayran kung kinsa gayud Ako, imong mahibaloan nga wala Ako’y kaparihas o dili Ko nimo maikompara sa mga nangulitawo kanimo. Walay lain sa Tibuok Uniberso nga makadani sa imong kasing-kasing sama Kanako – kay gibuhat Ko man ikaw alang Kanako. Ubang butang midisturbo lamang kanimo, apan kung hatagan mo lang ug oras ug panahon nga makig-uban sa Akong kiliran, Makita nimo kung unsay katuyoano sa kinabuhi. Ug dayon kita magpakasal!

“Busa, pag-andam sa imong kaugalingon, Kaslunon.”

Sukad sa sinugdanan sa panahon, kini nga inbitasyon nagdala ug mga tawo nga nangita Kaniya. Mao usab kini ang Iyang inbitasyon kanato. Ug mao kining buot nga hinungdan sa tanan. Dili ni usa ka butang nga doktrina kundili usa kini ka pag agni ug pag agda sa atong kinasuluran. Ug sa kahiladman sa atong kaugalingon nagaingon ngadto Kaniya, “Dili ako mabuhi kun wala Siya o kun unsa man gani ang matahom ug importante Kaniya! Dili ko gustong mabuhi nga wala kanang mga butanga. Dili mahitabo sa akong mga pangandoy nga magkinabuhi gawas sa Iyang kabubut-on o sa Iyang katuyuan sa akong kinabuhi. Gusto kong musunod sa Kordero sa Dios basin asa Siya paingon. Kun unsa man gani ang gusto Niyang mahitabo alang kanako, mahitabo gayud kini. Siya ang Pan nga may Kinabuhi, nga diin ang akong kahimsog ug katagbawan makaplagnan. Siya ang hulagway sa usa ka lider nga mugiya ug pagkamaayo ug kapasayloan ug pagkalooy nga dili pwiding mabuhi nga wala kining mga butanga – kana basig kanus-a dili ko gustong mabuhi nga wala! Gusto ko Siyang Makita nga makusganon. Gusto ko Siyang Makita nga estrikto. Gusto ko Siyang Makita nga buutan. Gusto ko Siyang Makita nga mahigugmaon ug maloloy-on. Gusto ko Siyang Makita nga maalamon nga labaw pa sa tanang pulong. UG GUSTO KONG MAKAUBAN SIYA! Gusto kong makadungog sa kada pulong nga Iyang isulti. Dili ko gusto nga maulahi man lang ug maski dyutay’ng distansya Kaniya sa nahibilin nakong kinabuhi. Dili mahimong mahitabo nga talikdan ko Siya tungod lang sa akong kaugalingong pagka-garboso o pagkagahi’g ulo o hinanakit sa akong mga pagbati. Dili pwidi nga ako Siyang talikdan. Ang tentasyon sa paghimo doul ra, apan ang kapildihan hilabihang dako.

Si Hesus ania niining tanang klase sa kinaiyahan. Siya kaarangan mubuhat maski pa usa ka libo nga pamaagi ug maalamon labaw pa sa maligdong nga mga pulong. Mao kini ang atong Agalon. Siya si Hesus. Dili siya storya lang nga dili tinuod. Dili rani siya storya lang maski asa nga usa ka ginoo nga nagbuhat sa kalibutan ug nagalingkod sa dako nga puti nga trono. Kundili mahitungod kini sa pagkatawo ni Hesus ug sa Iyang amahan nga maoy nagdumala kanato. Kun ato lamang mahisayran, kun ato lamang Siyang masinatian, wala na gayoy igong pagpugong pa Kaniya. Ang dugay nang problema mao

ang kulang sa kinsing-kasing nga pagbiya sa atong kaugalingon ug paingon didto sa maarangan ug mahigugmaong mga kamot. Ang Iyang pagkamasaligon sobra pa sa usa ka pagtoo. Apan dili nato pirming mahisayran tungod gihimo natong sobrang gibisihan ang atong kaugalingon, sobrang paghunahuna sa atong kaugalingon, sobrang wa’y pagtagad – ug dili lang gayud muhatag ug panahon nga masulawan ug mahingangha Kaniya.

Ang atong Amahan nahibalo nga kung tagaan lang nato Siya’g panahon mag-uban Kaniya diha sa Iyang Anak, ug Iya gayong ipasundayag ang Iyang Kinaiyahan sa atoa nga dili nato maarangang mapugngan. Ang matang klase sa Iyang kinaiyahan makapakurat o makapahingangha. Adunay mga mahitabo sa atong pagpakiglambigit Kaniya nga makapausbong daw rakit gikan sa mga butang nga nagbira kanimo paubos. Ug diha diha ikaw kalit matingala nalang sa mga panghitabo nga dili masabtan sa imong natoral nga kasinatian. Mao kana si HESUS! Ug, Siya nangimbitar kanato nga makig-uban Kaniya. Pahinganghaon gayud ikaw Niya sa tanan Niyang klase nga pagkabuutan, pagkamaloloy-on, ug walay katapusang kapasayloan.

Makita nimo ang pahiyom sa Iyang mga mata. Makita nimo mga hangin mutayhop sa Iyang mga buhok. Makita ug madungog mo ug masinatian ang mga butang nga magdala kanimo sa laing gingharian, ug wala nay orasan didto [Pinadayag 1:12-18]. Makita nimo ang Iyang paggiya ug kusog. Makita nimo kung giunsa Niya pagresolba ang sala. Makita nimo nga aduna Siya’y pokos ug klaro nga panan-awon kung unsa gayud ang katuyuan sa kinabuhi. Ug madungog mo ang gelawmon sa Iyang katawa ug mabati mo ang kainiton sa Iyang paggakos nga may dalang pagdasig.

Duol ug sunod Kaniya. Ug Siya mugiya kanimo. Muhatag kanimo ug kusog. Tagaan ka Niya ug lig-ong kinaiya ug kualidad sa kinabuhi nga makapatingala kanimo, nga maoy magahatag kanimo’g kadasig nga muduol Kaniya tungod kay wala’y mahitabu nga dautan ug walay kabalaka kun asa Siya. Ipakita Niya kanimo ang kabuutan ug ang pagka-sensitibo nga mususi sa imong kasing-kasing ug kinabuhi. Kun muduol lamang ikaw Kaniya ug ipaubos nimo ang imong

misirably nga kinabuhi nga puno sa imong kaugalingon, ug iya ikaw'ng hugasan ug limpyuhan, ug ibutang Niya ang Iyang Espiritu diha sulod kanimo. Ug unya, Iyang ipagawas ang mga diamante ug ang rubies ug ang bulawan nga anaa diha. Iya kanang ipagawas. Iya ikaw'ng himoon ingon nga rayna; himoon ka Niyang hari.

Gusto Niyang magtukod ug mga sumusunod nga sundalo, pero dili nang sa teyorya lang, o pagstudyo, o sa doktrina lang – “Sunod Kanako, kay kun dili itambog ka sa impyerno.” Tinuod man gani kana apan, wala kanay labot sa katuyuan ni Hesus nga Iyang gipaabot sa dose ka disipolo. Naghuna huna ka ba nga nisunod sila ni Hesus maski asa tungod kay giingnan sila Niya nga kun dili maimpyerno kamo? Kahinumdom kaba'g bersikulo ana? Mao ba kana Iyang gihimo samtang nag ampo Siya sa Iyang Amahan tibuok gabie? Niingon ba Siya, “Amahan, tudloe ko unsay isulti,” ug unya nibarog Siya ug miingon, “Kamong dose, musunod mo Kanako o itambog mo sa impyerno”? Dili. Gusto nilang musunod Kaniya tungod kay aduna sila'y nakita Kaniya nga katingalahang panghitabo. Nakita nila ang kaalam, pagkabuutan ug pasensya.

Nakita nila ang lig-ong nga pagkalider ug ang walay paglubad nga kinaiya. Nakakita sila'g usa ka tawo nga arang maka-kontrolar sa mga atake sa kinabuhi ug mubarog sa daplin ug kataw-an lamang niya kini, nga may kaisog sa Iyang mga mata. Ug gusto nilang mahisama Kaniya – gusto nilang makuban Siya! Wala sila'y kapadulngan tungod kay wala sila'y laing kapasingadtuan gawas lamang sa Iyang kiliran. [Mateo 4:19-22, Juan 6:68, Buhat 5:20, Buhat 3:19-20].

Dili kinahanglan nga hulgaon sila Niya, ug dili sad Siya kinahanglan maghulga nato. Siya nangimbitar kanato sa pagkakita Kaniya us sa pagkakita kung kinsa Siya gayud ug Makita diha Kaniya ang makahibulunganong kinaiyahan ug makahibulunganong personalidad nga anaa Kaniya...para maaghat kitang makig-uban Kaniya, niining kinabuhia ug sa sunod nga kinabuhi. Gusto akong mahisama Kaniya inig hamtong nako. Tinuod gayud kana.

Sa dili madugay, si Hesus mubalik gayud sa Iyang pamanhunon nga nangandam. Ug, ang kabubut-on sa Amahan kanato dili lang *mualagad* sa pamanhunon kundili, kundili mamhimong pamnhunon gayud...dili *muatiman* ug balay, kundili mamahimong panimalay gayud. Kung imohang susihon sa Daang Kasulatan, Makita nimo ang Iyang tinguha nga gusto ug puloy-anan, dili lang mga linuwas nga mga tawo nga Iyang maangkon bilang bahandi. Ang Iyang tinguha mao ang puloy-anan, lugar nga Iyang kapoy-an dinhi sa kalibutan nga Iyang gihimo. Si Hesus misugilon kanato sa Lukas 17 nga Iyang Gingharian wala didto o dinhi, apan anaa sulod sa mga *katawhan nga diin nagpakaylap sa ilang kasingkasing*, giduot pagawas ang mga butang sa kalibutan, mga dautang tinguha, kailibgon ug ambisyon. Kinahanglan gayud kitang mga katawhan nga magahatag ug lugar para kang Hesus sa atong mga kasingkasing sama sa gitudlo ni Hesus sa Juan 8. Mao kini ang kinaiyahan sa usa ka Iglesia, Ang Iyang buhi nga Lawas ug Simbahan.

Si Hesus wala lamang mianhi alang sa pagpasaylo sa mga sala, maanindot man kaayo kana, o para usab maghunahuna kita sa Iyang mga pagtudlo. Si Hesus mianhi para ma-experyensyahan gayud kanato ang kinabuhi nga Iyang nasinati – dili lang sa pagkinabuhi nganhi, mamatay, ug unya muadto sa langit. Sama sa giingon sa Bibliya, Mianhi Siya aron kita magkinabuhi diha “*sa gahom nga walay pagkalaglag nga kinabuhi*” aron masinati nato ang samang paghimamatay ug kinabuhi ug gugma kauban sa Amahan ug Iyang mga kaiguonan nga gihimi ni Hesus.

Ingon nga “luwas” HALAYO pa sa katapusan sa estorya. Sama sa pagkatawo ni Hesus, ang atong pagkatawo usab MAO RA ug Sinugdanan sa pinaka-gamhanang Estorya nga gustong isulti kanato sa Amahan [Col. 1:26-29, Gal. 4:19, Juan 7:38]. Ang Iyang tinguha nga mao si Kristo maporma sulod Kanto, ug kita [Iyang Katawhan, Iyang Pamanhunon, Iyang Panimalay, Iyang Simbahan] mamahimong mga pulong sa Iyang kinatibuk-ang Himaya ni Hesus nga taga Nasareton dinhi sa kalibutan niining adlaw. Ang tinguha sa Diyos dili lang diha sa tagsa-tagsa kanato nga mudan-ag si Hesus, kundili MAG-UBAN, kinatilingban, kita mamahimong insakto gayud nga representasyon ni Hesus.

Ug, ang pagpamuhat niining “dili matukib nga bahandi” may kalabutan sa tanan natong pagkinabuhi kauban sa uban adlaw-adlaw. Ang kadaghanang nahimo sa relihiyon ug kristyanismo sa daghang katuigang milabay mao lamang ang pagtudlo kanato sa ngilngig nga tinudluan *mahitungod* kang Hesus ug sa Iyang Simbahan. Karon ang panahon nga muoswag kita gikan sa pagkat-on sa pagtudlo *mahitungod* sa simbahan ngadto sa *pagiging* simbahan [Epeso 3:10, Mateo 16:18]

Mamahimo lamang kitang TAGA Iyang Kasimbahanan ug magkinabuhi sa Iyang Kinabuhi samtang kita maghinigugmaay sa usa’g usa ug magbinayloay sa atong mga kinabuhi adlaw-adlaw. Magtinabangay kita sa usa’g usa sa pag-ila pag-ayo kang Hesus pinaagi’g pagtinabangay sa usa’g usa nga mupahilayo sa sala, paghinigugmaay sa usa’g usa pa gayud pag-ayo, ug ang paginatimanon sa usa’g usa ka panginahanglanon labaw sa pag-atiman sa atong mga kaugalingong pagpanginahanglan. Mao kini ang tinudluan ni Hesus. Mao kini ang Iyang pagkinabuhi uban kanato, ug karon Iya kitang gitawag sa susama nga kinabuhi diha sa usa’g usa. Ingon niini ang “pagpangandam” sa usa ka pamanhunon alang sa pagbalik sa Iyang Bana nga si Hesus. Kita magkanindot ug magkanindot pa gayud samtang magkat-on kita sa tinud-anay nga *paghigugma sa usa’g usa*. Samtang isalikway nato ang atong pagkaakoakohon ug garbo nga maoy nakapahimulag nato sa usa’g usa, ug sa atong kabubut-on ablihan ta ang atong mga kasing-kasing nga maarangan andam masakitanan sa usa’g usa, unya ang Espirito Santo sa Ginoo, ang Grasya sa Diyos ug ang Gugma sa Ginoo mupuno dinhi kanato...ug mamahimo kitang usa ka matahom nga pamanhunon nga ANDAM sa pagbalik sa atong Bana ngasi Hesus.

Mao kini ang Simbahan – nga magkinabuhi sa ingon niani matag-adlaw, dili muapil ug sinimbahon sa balay sa Ginoo, kundili MAMAHIMO gayong usa ka panimalay nga diin ang Diyos nagpuyo kaniya. Ug unya ang atong panimalay, atong trabahuan ug ang atong Simbahan mamahimong usa nalang. Wala nay babag dinhi sa akong kasing-kasing paingon dinha kanimo ug wala nay babag taliwala sa akong panimalay ug sa imong panimalay. Akong

isalikway ang pagkaakoakohon, garbo, pagkatapulan ug pagkadili-matinuohon, ug mahigma na ako sa uban kay ako gihigugma man ni Hesus. Kung buhaton kini sa tanan, gikan sa gamay o manghod paingon sa mga dagko o maguwang, ibubo ni Hesus ang Iyang lana nga makaayo, ug kita ang Simbahan, ang maanyag nga Pamanhunon. *Si Hesus wala mianhi para mamahimo kitang andakan o ambungan. Mianhi Siya para muhatag ug **Kinabuhi** nga madagayaon - para masinati nato ang Iyang Kinabuhi adlaw-adlaw diha sa atong isig-kaigsoon, dili lang sa hinuwaman nga mga pulong ug alawiton ug pag-ampo ug relihiyosong pulong. KINABUHI!*

HESUS:

Magtutukod ug Maglalaraw

Magtukod Uban sa Maayong Materyalis

Unsa ang Simbahan ug ang Kristohanon?

Ang Bibliya nagatudlo nga ang Diyos wala magapuyo sa balay nga binuhat sa kamot sa mga tawo. Epeso 2 ug ang daghang mga yugto sa Bibliya nagaingon nga *kita* ang balay o puloy-anan sa Diyos pinaagi sa Iyang Espirito – ang Simbahan. Kun ikaw maglakaw o mag-drive sa imong sakyanan sa dalan, kasagaran nimong maila kung unsa ang relihiyosong bilding kay makita nimo nga susama gayud siya sa relihiyosong bilding. Pero, sukad kaniadto ang tinuod nga Simbahan mao ang mga tawo, *ug dili ang bilding*, so unsa man *gayud* and iyang hulagway niini? Unsaon nimo pag-ila sa diperensya taliwala sa usa tinuod nga Simbahan ngadto sa dili tinuod?

Sa “simbahan” sa Daang Testamento, mamahimo kang membro tungod sa gigikanan sa imong ginikanan [Jew]. Kung mutoo ka sa insaktong mga butang ug ang imong mga ginikanan kaparte sa niining simbahan, ug “muapil ka sa simba” ingon sa gibatasan ug muhatag sa imong ikapulo, busa ikaw mamahimong membro sa “simbahan.” *Sa Bag-ong Kasulatan nga Simbahan ni Hesus, dili ni siya tinuod – kinahanglan nga imong ihatag ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo.* Ang propesiya mahitungod sa Bag-ong Kasabutan naga-ingon nga ang Simbahan nga pagatukuron sa Diyos [Herimiyas 31, Hebrohanon 8, ug 10] mao ang tinuod nga Simbahan, ug *gikan sa gagmay ngadto sa mga dagko and TANAN nga membro mahibalo sa Buhi nga Diyos.* Ang Simbahan masabot LANG sa niining pamagi. Menu niini maayo man ug apilan sa maayong binuhatan ug relihiyusong mga butang [uban sa ubang Nangaluwas], pero dili ingon niini ang Simbahan ni Hesu Kristo,

a local nga Lampara, kung ang mga tawo lang nga “mutambong” ug skidyul sumala sa kalindaryo nga walay adlaw adlaw’ng pakiglambigit sa isigka-kinabuhi [1 Cor 12].

Ang tinuod nga Simbahan nga binuhat sa mga buhing bato nga diin gehangad ug gihigugma ni Hesus binuhat gayud sa maayong materyalis. Kung adunay may bilding nga getukod sa dautang materyalis, mahibalo ikaw nga kini malumpag. Kung ang kahoy nga maoy nagpugong sa atop dunot, kini matumpag. Mga hallow blocks nga humok, dili mayo pagkahimok, o gibuhat sa sayop nga materyalis dili makasuporta sa gibug-aton ug kini matumpag. Sa samang paagi, kung atong sulayan ug tukod ang Balay sa Diyos sa sayop nga materyalis, kini matumpag. Kung ang tawo wala gyud *makaila* sa Ginoo, dili sila mamahimong membro sa Simbahan ni Hesus. Kung ang panimalay nga pagabuhaton sa Ginoo pinaagi’g mga lalaki ug babaye nga makabarog gayud, kinahanglan nga wala kini dautang mga bato [1 Cor. 3-5].

Kinahanglan ba ang Simbahan, o ang tagsa-tagsa niini perpekto? Natoral, dili posibly [1 Juan 1]. Pero sumala sa Pulong sa Ginoo, unsa ang gikinahanglan mao kini: Usa ka gatos ka porsyento sa mga membro... *“higugmaa ang Kahayag”* ug *“higugmaa ang Kamatuoran”* ug masinatian ang Diyos Mismo sa pamaagi nga diin nga *“wala gipadayag diha sa unod ug dugo.”* OO, *mao kini ang ge-require* [Mateo 16:16-18, Juan 3:19-21, 1 Juan 1-3, Eze.11:19, Eze.36-26, Jer.31:34]. Mao kini ang gesulti ni Hesus nga Iyang pagatukuron diha ang Iglesia, kana kun IYAHA ang Iglesia. Natukod man gani ang uban nga mga balay diha sa humok sa lapok o dunot nga kahoy. Ang Balay nga gitukod ni Hesus mao ang pinaka anindot sa tibuok kalibutan, ug gamiton lamang ni Hesus ang mga mayo nga mga materyales sa pagtukod sa Iyang Panimalay.

Sa makausa pa, wala kini nagpasabot nga ang tagsa-tagsa ka kaugalingon perpekto. Pero, kini nagpasabot nga ang matag-usa gustong mahigugma ug mutuman ni Hesus ug wala magsalikway niadtong gustong mutabang kanila nga mahigugma ug mutuman kang Hesus; gusto nila kana nga tabang. Ang maayong materyales sa Diyos diha sa Iyang panimalay mao nga diha ang tawo

“mahigugma sa kahaya,” matod pa ni Hesus mismo. Ang dautang mga materyales, sama sa dunot nga kahoy, mao ang usa ka tawo nga wala magkinahanglan ug tabang sa uban. Kana nga tawo muingon, “Ayaw ako husgae. Atimana ang imong kaugalingon.” Muingon sila sa pagpanalipod, “Kuhaa usa ang torso sa imong kaugalingong mata.” Mao kana ang dautang mga materyales, nga ang-ingon mismo ang Ginoo nga dili madawat sa Iyang panimalay. Dili ingon ana mutukod si Hesus sa Iyang panimalay. Mao na ang dunot nga kahoy ug matangtang gayud siya sa katawhan sa Diyos [Buhat 3:23, Mat. 18, 1 Kor. 5]. Sa matuod nga Iglesia, ang tawo nga magbuhat sa mao dili siya dawaton. Wala magbaling kung pila ilang kwarta o unsa sila ka mayo sa ilang Bibliya. Mahimo man gani sila nga usa ka “lider,” apan kun dili sila musanong sa pagtulun-an ni Hesus, nan dili gayud sila mamahimong kaparte sa tinuod nga Iglisis ni Hesus nga gimugna pinaagi’g Espirito. Kun ilahang pug-ngan and gugma ug ang paghangyo, kaalam, tabang ug pasensya, nan ang pagtugot kanila sa pagpadayon taliwala sa katawhan sa Diyos mamahimong magpakaulaw kang Hesus kanato, ug mao usab ang pagbaliwala sa Iyang mga sugo.

Kun ang tawo luwas, sila ADUNAY Espirito Santo [Roma 8:9, Gal. 3, Epeso 1]. Ug ang proweba lamang nga sila adunay Balaang Espirito Santo [maski kapila pa sila magsugyot kanimo pinaagig “testimonyo” ug moingon, *“Ginoo, Ginoo!”* Mateo 7] mao ang ilang paghigugma sa pagsugot. Sila mga bag-ong binuhat ug karon nahigugma sa Kahayag, ug nahigugma sa Kamatuoran [2Tesalonica 2:10], ug “mura ug bag-ong natawo nga mga bata” sila “nahingawa” *sa Pulong sa Diyos nga maaplikar sa ilang kinabuhi* [1 Pedro 2]. Kun ang tawo adunay Espirito Santo, sila mahigugma sa Kahayag ug mahigugma sa Kamatuoran...ug ang ilang mga kinaiya magsugod ug kausab. Maghinulsol sila sa ilang pagtrato sa ilang mga bana o sa ilang mga asawa, ug sila mausab. Maghinulsol sila kung geunsa nila pagtratar and ilang mga trabahante, o and ilang mga anak, o ang ilang mga silingan, ug sila mausab. Mighinulsol sila sa ilang mga nangage nga kasal-anan ug mga dautang gawi, ug sila mausab ug mamahimong mas mahamtong pa. Ang gasa sa Espirito Santo mao ang deposito nga nagarantiya sa ilang panulundon. *“Mao kini ang sentensia,”* mingon si Hesus, sa 1 Juan 3. Mao kini ang nagbahin

taliwala sa inocente ug sad-an. Wala nagpasabot nga tagsa-tagsa perpekto, pero kadtong napasaylo na ang TANAN nilang mga sala “nahigugma sa Kahayag.” Sila makabaton ug Espirito nga wala nila madawat sauna. Karon, gikan sa kinasuludran, ang ilang bato nga kasing kasing mamahimong mahumok nga kasing kasing nga unod. Gikan sa kinasuludran, sila nagtagad sa mga pulong ni Hesus diha sa ilang mga kinaiyahan. Ang karnero nakaila sa tingog sa ilang magbalantay tungod kay aduna silay Espirito ni Hesus. Ang karnero moingon, “Gusto akong musund ni Hesus! Giyahe ako sa dalan.” Ang kanding moingon, “Pasagdi kong mag-inusara! Makahimo ako’g milagro! Makahatag ako’g kwarta sa mga pobre! Kahibalo ko sa mga butang. Mas mayo pa ako kay kanimo, ug wala ko’y labot kun unsa imong esulti. Ang Kristohanon, umalambit sa Bag-ong Kasabutan, nahigugma sa Kamatuoran [2 Tesalonika 2:10] ug nahigugma sa Kahayag [Juan 3:19-21], ug siya karon usa ka *“umalambit sa DIOSNONG kinaiya”* [2 Pedro 1:4, Roma 6:1-14]. Mao kini ang proveba nga ang Espirito nagpuyo sa ilaha o maski kinsa kanato. Dili nato tuhoan dayon ang mga pulong ni basin kinsa kay tungod lang moingon sila, “Ginoo, Ginoo!” **MAO LAMANG ang usa ka tawonga diin iyang gitalikdan ang iyang kaugalingon ug kinabuhi diha kang Hesus, ug sa ingon niini Natandog didto sa Kahitas-an ug Gipuy-an sa Magbubuhay sa Kawanangan mao ang tinuod nga luwas, ug “membro” sa Iyang Simbahan** [Roma 8:9-11, Lukas 9:57-62, Juan 1:12-13, 3:16-21, 1 Juan 3:8-10, 5:18-20].

Ang Tinuod nga Lampara, ang matuod nga Iglesia, LIMITADO sa mga nakabaton ug pinadayag sa Anak *“nga wala gepadayag diha unod ug dugo, kundili ang Amahan gayud Mismo maoy nagapadayag niini ngadto kanila.”* Dili kini mahitungod proximity o kahibalo o pagkomitar sa kaugalingon o uban sa imong pagtubo. Mahitungod kini sa personal nga pakig-engkwentro sa Diyos Amahan, sa persona sa Oyang Anak, nga diin ang kamatayon mibunga og kinabuhi nga susama sa Diyos, *Zoe* nga kinabuhi, gikan sa wala [Juan 3:5-8, Juan 12:24, Roma 6:1-14, Gal.6:14-17]. Aw hinuon adunay gayo’y pipila nga nanginahanglan ug *“espesyal nga pagtagad”* ug ang uban usab mingsaad sa ilang kaugalingon *“usa pa ka tuig”* [Juan 13:8-9, Juan 15, 1 Juan 2:19, Judas 11-25]

Aduna man kita’y SUPERnatorial nga kinabuhi kauban niya ug sa usa’g usa, o dili ba kaha, DILI Biblikal nga Kristiyanismo ug DILI sad litihimo nga Iglesia. Sa pagkatinuod adunay mga Linuwas nga mga tawo “ming-apil” ug organisasyon nga dili gyud tinuod nga Iglesia, maski gitawag nila kini ug mga Iglesia. Kini lahi nga na usanb nga tapik nga pagahisgutan. Ang amo lamang gisulti nga dili namo tandugon and Iyang Trono [amo lamang tandugon ang among *“psuche”* mainitong pagbati] kun dili nato ikinabuhing magkauban adlaw-adlaw –*ZOE* nga kiabuhi sa Diyos – sa matag-gutlo adunay koneksyon diha sa Ulo ug sa usa’g usa! Ang “serbisyo” nga seremonyas nga “gibuhat diha sa Iyang dungog,” o para magkat-on mahitungod Kaniya, o para pagtawag og mga balatianong pagbati gikan sa Kahitas-an pinaagig pagtogtog ug sonata – sa ingon nga namantala na, kini nakapausab lamang sa dyutay’ng mga kinabuhi ngadto sa hulagway sa Anak. Ayder atoa mang giambit-ambitan ang Pagkaunod sa Diyosnong Kinaiya sa matag-adlaw, o dili kini Kinabuhing Walay Katapusan, ni Lampara ug Iglesia, nga maoy gitinguha sa Diyos nga mao unta. “Usa ra ka tawongdaotan ang gikinahanglan aron pagdaot kaninyong tanan sama sa diyotang igpapatubo sa tibuok minasa.”

Kinahanglan kita dili mga ingog bata nga mosulti kunuhay sa mga insaktong butang, apan wala mgakinabuhi nga susama kang Hesus. Ug, ang Iglesia dili koleksyon sa minaomao nga mga Kristohanon nga musulti ug tarong apan wala diay siya’y Espirito ni Hesus sa ilang kaugalingon. Gusto Niyang mutukod ug Maanyagong Panimaly nga puy-an – nga diin usa nga maaraman gayud alang sa usa ka Hari ng amao Siya. Busa ang mga galamiton alang sa pagtukod sa Panimalay sa Diyos mao ang pinakaanindot nga kualidad. Ang matuod nga Iglesia nga binuhat sa Ginoo, dili pinaagig kamot sa tawo, binuhat o pinaagig buhing bato – mga tinuod nga Kristohanon – nga sukwahi sa mga patay’ng mga bato, lapok o dugami. Mutukod lamang si Hesus ug patukuranan pinaagig mga mayo nga mga materyales. Kun ato Siyang Gimenyuan diha sa kasabutan ug pakigsaad, biniyaan ang tanang hinigugma, natawo makaduha, adunay mahumok nga kasing-kasing, nahigugma sa Iyang mga pagtudlo, matitud-anong gustong mag-usab sa mga butang nga kinahanglan usbon sa atong kinabuhi, ug atong Siyang

Tan-awon sa mga pagsulay ug kalisod, hangyuon nato Siya ug ang atong kaigsoonang lalaki ug babaye nga mutabang kanato, nan kita mamahimong mga maanindot nga mga buhing bato para sa Panimalay nga pagapuy-an ni Hesus. Kita mamahinong maanindot nga pamanhunon alang kang Hesus. Mao kini ang Maayong Balita sa Gingharian sa Ginoo.

Ang Patukuranan Sumala sa Iyang Sundanan ug Desinyo

Kauban sa Adlw'ng Adlaw'ng Kinabuhi

Karon nga ato ng natunhaw ug unsa ang maayong mga materyales alang sa pagtukod sa balay sa Ginoo...huna hunaa kini: Ibutang talang tapukon nato ang tanang maayo nga mga bato, maayo nga kahoy, ang tanan nga maayo gayud nga mga materyales alang sa pagtukod nga si Ginoong Hesus mismo ang nagpili alang sa Iyang balay puloy-anan, ug ato kinig ipatong-patong, kahibalo kaba ug unsay mahitabo? Wala gehapon taty balay. Ang panimalay sa Ginoo nagkinahanglan ug labaw pa sa mga maayo nga mga materyales [tinuod nga mga Kristohanon],. Wala nagpasabot nga tungod kay aduna ka nay mga maayo nga mga materyales alang sa pagtukad aduna kanay panimalay nga kapahulayan. Kining mga butanga dili gihapaon makahatag ug proteksyon sa dihang ang bagyo muabot, maski unsa pa ka maayo sa mga materyales.

*Para mamahimo kitang maanindot nga balay nga puloy-anan ni Hesus, ang panimalay sa Dios kinahanglan nga matukod gamit ang Iyang **sundanan** ug **desinyo**. Ang Iyang panimalay genamo sa mga tawo, Iyang buhing mga bato, ug **Iya kitang gitagaan ug pamaagi ug unsaon pagtukod kauban sa usa ug usa**. Ang Pulong sa Dios nahingalan ni Hesus nga Maayong Arkitikto. Kinahanglan nga maghatag kita'g lawom pagtagad sa Iyang sundanan ug plano.*

Ang Dios adunay daghang maanindot nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ang kasagarang nahitabo sulod sa 2,000 ka mga katuigan mao nga kining mga tawhana nagtinguha nga mausab ang ilang

kinabuhi ug gustong mahimut-anon sa Ginoo, apan nangapakyas. Wala nila nakab-ot ang kinatibuk-ang potensyal alang sa pag-alagad Kaniya sa tinuod. Aduna sila'y tinguha apan sige lang ug kapakyas. Ang rason nga sila nangapakyas tungod kay sayop ang patukuran. Wala kini natukod sumala sa Iyang sundanan, ang desinyo, nga gihatag sa Dios kanato. Sa dihang adunay buot muhimo niini apan sa sayop nga pamaagi, dili gayod sila makalampos, maski unsa pa ka sensiro sa ilang pagbuhat.

Ang panimalay ni Hesus matukod lamang sa *Iyang* desinyo, dili sa ato. Ug ang Iyang desinyo mao ang “usa ka gatos ka pinilo-pilo nga mga amahan, inahan, ug mga kaigsoonang lalaki ug babaye.” Ang Iyang desinyo mao nga kita “magsinugiray sa atong mga sala sa usa'g usa” ug mamaayo. Ang Iyang desinyo mao nga kita “magpinas-anay sa atong mga gebug-aton ug matuman ang balaod ni Kristo.” Ang Iyang desinyo nga kita “usa sa tanan, sama nga Siya usa sa Amahan.” Ang tinguha sa Ginoo nga dili kita magkabulag bulag nga mga bato matag Domingo, “muapil” sa usa ka seremonyas, apan ang Iyang tinguha mao ang usa ka pamilya nga natukod diha sa usa'g usa matag-adlaw, nakighalobili sa tanang matang sa kinabuhi matag-adlaw, nga usa ka pamilya.

Si Hesus nipili ug desinyo sa Iyang panimalay nga pareho rag dagway maski asa nga nasod, maski pag nagkalahi lahi ug mga sinultihan o kultura. Ang desinyo mao nga ang tanan nga katawhan sa Dios magdumiliay sa ilang kaugalingon alng sa usa'g usa diha sa paghigugma ug pag-alagad sa usa'g usa matag-adlaw, bilang usa ka pamilya. Ang tinuod nga simbahan ni Hesus, ge-desinyo Niya nga makusganon, kinahanglan nga usa ka Pamilya kada-adlaw. Nakigkaon nga kauban sila sa ilahang mga panimalay, gealagaran nila ang usa'g usa ug nagtinabangay sila sa daghan nga pamaagi matag-adlaw. Sila mag-stoyahanay sa Pulong sa Dios matag-adlaw para mamahimo silang pareho's ni Kristo. Kung may makit-ang sala, ila kinig storyaan. Dili sila maghulat ug “Domingo” para maminaw ug wali mahitungod ug sala. Ang tinguha sa Ginoo [Eph. 3:10, 1 Pet. 2] mao nga kita mamahimong adlw-adlaw nga mga pari ug mga representatib sa Ginoo ug sa usa'g usa ug sa kalibutan “samtang kita mobarog, molingkod, ug mulakaw.”

Kitang tanan getawag ingon nga mga pari ni Hesus. Kitang tanan getawag para magdala sa Iyang mga pulong ug magtinabangay sa usa'g usa. Ang gepasabot mao nga kung ikaw makakita sa imong isigkatawo nga hakog ug suko, o nakita nimo siya nga nag-inom, o garboso nga maoy nakaguba sa kasing-kasing ni Hesus, nan ang tagsa-tagsa kanato kinahanglan nga mahimong responsable nga mutabang nga mausab siya. Kini pagabuhaton kada-adlaw. Way kalabutan ang Domingo niini. Ang tinuod nga simbahan si Hesus binuhat diha sa Buhing Bato, ang desinyo sa Iyang panimalay mao ang matag-adlaw nga Pamilya. Dili usa ka butang lamang nga “apilan,” kundili usa ka butang nga mao kita matag-adlaw.

Makita mo ba ang koneksyon? DIHA LANG SA ADLAW ADLAW'NG PAKIGPAG-RELASYON nga imong mahibaloan kun ang usa nahigugma gayud sa Kahayag ug sa Kamatuoran, ug mao kana siya ang anak sa Dios. Pipila lamang ka panagtigum sulod sa usa ka semana dili gyud mahibal-an sa uban kun siya nahigugma ba sa Kahayag, ug mahuyang lang gayud, o ba kaha nasuko sa Kahayag ug mao nga dili pa sila Luwas. Ang plano sa Dios mao ang panudlanan diri sa kalibutan. Ang plano sa Dios mao ang parianong mga magtotoo. Ang plano sa Ginoo mao ang Iyang mga katawhan “mag-dinasigay sa usa'g-usa matag-adlaw.” Samtang ato kining ikinabuhi, ang usa mga benipisyo sa tanang kaanakan sa Dios mamahimong mohamtong. Laing resulta sa pagpakiglambigitay sa usa'g usa nga maoy intensyon sa Ginoo mao nga kun adunay wala mahigugma sa Kahayag, sila madayag nga nagtipakaarun-ingnon lamang diay. Kun sila dili magpatudlo, kun sila wala magtagad niining gehisgutan ni Hesus, kun sila magmasuk-anon ug arogante, nan sila madayag gayud nga sukwahi sa kinabuhing Kristohanon. Masuta na gayud nga wala nila mahatag ang ilang kinabuhi diha ni Hesus kay ang kamatauoran mao nga kun wala kay Balaang Espirito santo ug wala ka gayud mahigugma sa Kahayag [Jn. 3, 1 Jn 1,3].

Kun ingon niini ang atong pagkatukod - usbon nato ang atong pagkahakog o mga badlongon nga kinabuhi, ug sa tinuod magkat-on unsaon paghigugma sa usa'g usa nga mura ug pamilya kada adlaw, mamahimong responsable diha sa pag-alagad ug pagtinabangay sa matag-usa kauban ang Pulong sa Dios - nan mamahimo kining

usa ka Panimalay nga puy-an ni Hesus sa paghigugma. Mamahimo kining Panimalay nga maarang kaanindot sa desinyo nga sayon puy-an ni Hesus ug kanato ug magpuyo kauban Kaniya.

Si Hesus miingon nga kun atong pagatumanon ang Iyang Pulong, kun moabot ang bagyo [ug maabot gayud], nan ang balay makabarog gayud. Kini makabarog tungod natukod man kini sa bato nga “tumanon ang Iyang Pulong,” dili lang huna hunaon kini o awiton. Kun ato lang kining awiton, ampoan ug storyahan apan dili nato tumanon ang Iyang Pulong diha sa usa'g usa, nan kun maabot ang bagyo, maski unsa kaanindot ang balay, kini tumpagon gayud ug manguba. Mao kini ang saad ni Hesus sa Mateo 7. Busa, klaruha gayud nga matukod kini sa Iyang Pamaagi ug buhaton gayud ang maong kamatuoran. Tumana kini, ug ang bagyo dili magtandog kanimo.

Sa samang pamaagi ang gamay nga langgam o rabbit manalipod sa mga bato sa dihang ang bagyo maabot, makapanalipod usab kita diha sa mga pako ni Hesus kun imo tukuron kini sa pamaagi nga diin ikaw getawag. Ang bagyo muoyog sa mga dagkong tanum ug mutarog sa mga bug-at nga butang. Kini moguba gayud kauban ang kidlat nga moigo niini. Apan kun tukuron mo kini sa pamaagi ni Hesus ug ikaw mudangop Kaniya kun maabot kini, ikaw pagagunitan sa mahugot pinaagi sa Iyang mga pako. Ang katalgman molabay ug ang adlaw mudan-ag. Ang mga langgam muawit pag-usab, ug ang kinabuhi mahimong mabag-ohon. Mamahimo kining usa gayud ka lig-on ug dili matandog nga Desinyo sa usa ka Panimalay. Kun ang bagyo moigo sa maong panimalay, kini dili makatnadog *tungod kay maayo ang mga materyales nga gegamit, ug ang desinyo niini maayo*. Aduna man gani madaot apan pwerti ra gayung gamaya, ug wala ra gayo'y mahitabo sa atong tanan. Sama nga ang atong Amahan muhatag sa mga perpektong sukod sa dihang Iyang gepatukod si Noah sa arka, si Hesus usab adunay plano ug desinyo sa Iyang Panimalay. Ug ang Iyang Plano, diha sa Bag-ong Kasabotan, dili usa ka balaang tawo nga naghatag ug mensahe nga nagbasi diha sa kong ‘pila ka tawo ang naminaw’ nga organisasyon nga mga tawo nga walay relasyon o koneksyon. Mao na karon ang, usa ka gatos nga mga ginikanan, igssong babaye ug

igsoong lalaki' - diha sa lalom nga adlaw-adlaw nga pakiglambigit, 'gekan sa ubos ngadto sa dako' nga relasyon sa mahigugmaong Kahayag.

Mao kini ang maayong balita sa Gingharian ni Hesus. Siya miingon, "Ang akong Amahan adunay dakong kalipay sa Iyang Panimalay samtang getukad palang kini." Ang Amahan adunay dakong tinguha nga tukuron kining Iyang Panimalay sumala sa Iyang pamaagi. Sa daghang mga nasod ug mga syudad, talagsaon nga ang panimalay matukod diha sa gusto ni Hesus. Kasagaran sa kada 'simbahan' sa kada nasod, adunay mga tawo nga magtigum maghimo ug mga ritual ug mga tradisyon ug human magbulag bulag ug mag-iyahay ug panginabuhi sumala sa ilang mga gusto. Tingali sila nagpakasala sa ilang gusto, o kaha musulay nga dili makasala. Apan kini dili usa ka panimalay kay dili man sila usa ka pamilya nga sa adlaw adlaw nag uban.

Sa diha lamang nga ang mga bato nagpilit, diha sa papilit nga practical nga paghigugma ug abli sa mga pagbadlong, ug natukod kini sa desinyo sa Dios, nga mamahimo kining usa ka panimalay nga Iyang puloy-anan. Maski ikaw sa ka maanindot nga bato ug naninguha nga magkinabuhing balaan, ikaw usa ra gehapon ka bato. Kun ako ibutang sa yuta, dili gehapon kini mamhimong balay ni Hesus. Dili niya gusto ang tagsa-tagsa nga mga maanindot nga bato nga nagkatibulaag sa gawas. Kinahanglan buhaton nato, pugson gayud ang atong kaugamingon, nga mupilit diha sa usa'g usa kauban sa ubang mga bato, adlaw adlaw nga diha sa desinyo sa Ginoo sa panimalay...sa 'dihang kita mubarog, molingkod, magdungan ug panlakaw. Maglinabhanay sa ilang mga sanina, ug magdungan ug adto sa merkado. Samatang mutarbaho, magbugha ug kahoy, mangandam ug pagkaon, buhaton ta kini nga magkauban para mamahimo kitang usa ka Panimalay kaysa magkinabuhi kitang nag-inusara o daghang pamilya. sa niining pagkinabuhia nga matag-adlaw nga kita mabugkos diha sa atong pagtoo, Paglaom, ug Gugma sa matag-usa. Kining mga pang-adlaw adlaw nga buluhaton, magkinabuhing usa ka Pamilya, mao king ang 'bintana sa atong kalag' nga nagbuhi kanato sa paglimpyo sa usag-usa kanato sa tubig sa Pulong, kaysa diha sa binuhat nga

relihiyon sa 'pag-apil' sa relihiyosong seremonyas ug pag-awit ug sa tawong balaang mensahe. Si Hesus dili magtukod ug lain gawas sa Pamilya.

Si Hesus miingon nga kun ikaw mutuman sa akong kabubut-on, makadawat ika ug usa ka gatos nga amahan, inahan, igsoong lalaki ug babaye - dili usa ka gatos nga mga silingan, kundili usa ka gatos nga mga suod nga membro sa pamilya. Mao kini ang kabubut-on sa Ginoo. mao kin ang mga tudlo ni Hesu Kristo - nga Iyang tukuron and Iyang Panimalay diha sa maayong mga materyales. Ang dautan nga materyales dili kini pagadawat, kun dili sila mag-usab kun makadungog sila sa pulong sa Dios.

Pagtukod Diha sa Kalig-on

Kaisog sa Pag-usab

Napulo ka tuig sa pagka-kristohanon, kasagarang mga tawo nga naa sa ledirato nga kusog mangontrolar, nagabasi sa kung pila ang niapil, nga klase nga relihiyon dili sila molig-on pa gayud, susama ra gehapon sa niaging usa ka tuig sa ilang pagka-kristohanon. Kini dili maayo. Kun ang atong usa ka tuig nga anak motubo hangtod muabot ug dyes anyos apan dili gehapon sila makabarog o maalamon nga labaw pa unta sa dihang usa pa sila tuig, nan usa ka masulob-anon kini. Kun ikaw adunay dyes anyos nga anak nga maluyahon gehapon ingon nga usa ka tuig anyos, ug dili pa gehapon kalaw, o ka-estorya nga mas maayo pa ang usa ka tuig nga anak - bilang usa ka amahan o inahan kini makapasakit gayud sa imong kasing-kasing, dili ba?

Unsa kaha ang bation sa Imong Amahan sa langit kun ang tanan Niyang katawhan nga mamahimo na untang malig-unon ug maalamon ug 'puno sa Espieito Santo ug kaalam,' ug 'mga magtutudlo na unta karon' 'dili na mga bata,' nagpamuhat sa bulohaton sa Ginoo...pero kadaghanan nato mao ra gehapon ang gekusganon susama sa usa ka tuig nga panuigon? Tinuod kini sa tibuok kalibutan, ug nasakitan ang kasing-kasing sa Dios. Dili ta

makakanta o makawali pag sobra para lang mausab kini, tungod kay wala man nato natukod sa pamaagi sa Dios and Iyang Panimalay.

Ang desinyo sa Ginoo sa Iyang Panimalay getukod para ang apgtubos sa mga sala ug kini mabuntog. Ang pamaagi sa Ginoo sa 'pagsimba' nagtugot ug mga relasyon nga mamaayo ug ang sala ug kaluyahon mapahawa. Mao kini ang kasing-kasing sa Dios sa Iyang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Gusto ko kamong suginlan nga ang maayo nga tawo makaplag sa iyang potensyal *karon*. Atong matugutan ang mga gasa diha sa lawas ni Kristo nga matukod aron mamahimong puluy-anan sa Ginoo, nga puno sa himaya sa Dios. Adunay pamaagi ang Dios unsaon ta Niya pagtukod para makita nato nga ang gahom sa sala mabuntog sa tinuod nga pagkinabuhi ug dili na mga sulogun sa atong mga kahuyangon. Ang plano sa Ginoo mao nga matukod kita diha sa pakipag-relasyonay, dili nga kanunay rata nga naay problema. Ang Dios adunay maanindot nga pamaagi sa pagtukod sa Iyang Panimalay kauban sa mga maanyag nga mga tawo. Hangtod karun, ang mga relihiyon sa kalibutan nagtukod sa Panimalay sa Dios sa sayop nga pamaagi, uban sa mga tawong gusto mokontrolar, daw balaan kunuhay, ug ang 'pag-apil' sa maong mga tigum mao ang ilang panabot sa maong 'simbahan.' Wala gepadayag nato kun unsaon pagtukod, apan karun magkat-on ta sa pagtukod. Ang Dios nag-ingon nga 'magbantay gayud kita unsaon sa pagtukod.' Aduna gayoy mga kamatuoran sa imong Bibliya nga makausab sa imong kinabuhi ug usbon usab ang pamaagi sa pagsimba, para matuboy nato ang Hari nga si Hesus ug makita niya ang Iyang mga damgo nga matuman!

Ang Dios gustong matukod ang Iyang Panimalay para kita bug-os nga malig-on. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron ang pultahan sa impyerno dili makatay-og. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay para ang mga nangaguba nga relasyon mamaayo. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron maarangan Siya nga muayo sa atong mga masakiton nga lawas, hunahuna, ug atong kalag. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron kita mamalig-on ug maalamaon, ug ang Maayong Malita ni Hesus mapakaylap, ug makusganon hangtod sa hangtod.

Aduna ka bay kaisog sa pagpaminaw niining mga butanga? Imo bang tumanon ang Pulong sa Dios samtang naminaw ka niini? Usbon ba nimo ang imong kinabuhi maski unsa pa kadako ang gasto? Kun adunay kay kaisog nga mutuman niini ug murisgo, nan padayon ug basa.



Ang Pagka-Pangulo Ni Hesus Sa Tanan Niyang Katawhan

Pangulo sa Tanan Niyang Katawhan

Sa daghang mga tuig ang sayop nga kalse sa Kristiyanismo nagduot sa mga tawo paubos. Pipila lamang ka mga tawo nga ilang gipataas ang ilang kaugalingon ingon nga 'lider' nga datu ug sikat ug gamhanan, samtang ang kasagaran gayud mao ang pagduot paubos sa daghan. Sa Estados Unidos, India, Poland, Romania, Brazil, ug sa tibuok kalibotan, adunay mga "hero" nga Kristohanon ug "ubos" nga Kristohanon. Kini sayop gayud kaayo. Si Hesus miingon sa dose Niya ka disipolo sa Mateo 23 nga "Ayaw kamo pagtawag sa usa ka tawo nga magtutudlo, ayaw kamo pagtawag ug tawo nga amahan, ayaw kamo pagtawag sa tawo nga lider, away kamo pagtawag sa tawo nga agalon, ayaw kamo pagtawag ug tawo nga 'rabbi,' ayaw kamo pagtawag sa tawo nga 'pastor,' ayaw kamo pagtawag sa tawo nga 'reverend' - kay kamong tanan mga igsoon man ug adunay usa lamang ka Amahan!" Walay mga "hero's" sa Tinuod nga Kristiyanismo gawas lang kung siya para ni Kristo. Kinahanglan walay opisyaes nga bossing nga nagkontrolar sa mga desisyon, sa kwarta, ug sa mga tawo gawas lang ni Hesus taliwala sa Iyang mga tawo diha sa Espirito.

Ang Bibliya naga-ingon sa Epeso 4 nga sa dihang si Hesus mikayab sa langit ug Iyang gepadala anf Iyang Espirito, Iyang gebahin bahin ang Iyang kaugalingon ug Iyang geapod sa Iyang Lawas nga mao ang Simbahan. Si Hesus, ang tanang gasa Iyang gehaw-as sa Iyang kaugalingon [ug anaa Kaniya ang tanang espirituhanong gasa,

dili ba?], ug kini Iyang gehatag sa Iyang mga katawhan ingon sa tingob gayud. Wala Niya gehatag ang tanan Niyang gasa alang lang sa “pastor” o kaha sa usa lamang ka tawo nga mao ang “tawo sa Diyos.” And kasulatan nagaingon nga Iyang gehatag ang tanan Niyang gasa alang sa tibuok Niyang lawas. Ang Biblia nagaingon nga ang Espirito ingon nga deposito ug hinatag ingon nga gasa, sa Iyang kaugalingong kabubut-on, diha sa tibuok Simbahan. Kung ikaw tinuod gayud nga Kristohanon, kung imo na gayong gehatag ang tibuok nimong kinabuhi diha kang Kristo, nan ang Espirito Santo magahatag kanimo ug talagsaong gasa.

Ug, ang imong gasa kaparte ni Hesus. Adunay daghang mga gasa nga gesulat sa Biblia. Ang balaang Espirito Santo, pananglitan, muhatag ug kalooy bilang gasa. Ang gasa sa kalooy kaparte ni Hesus nga Iyang gehatag sa Iyang katawhan. Mao kini ang supernatural nga gasa. Ang tanan kanato adunay kalooy, dili ba? Apan adunay supernatural nga kalooy nga gasa gekan sa Espirito Santo. Ug susama nga ang tanang otoridad anaa man sa kang Kristo ug ang tanang gasa kaparte man ni Hesus, nan kita mo sobmitar diha sa gasa nga ania kanato tungod kini gedeposito man ni Kristo kanato.

Sa niining paagiha, ang pagkalider anaa sa tanang katawhan sa Diyos. Ang Biblia nagtawag kanato nga mga Gingharian sa mga pari. Ang Biblia wala mag ingon nga Gingharian nga adunay pari, kundili Gingharian sa mga pari. Dili lang kay adunay espesyal nga grupo susama sa Levitanyuhong pari diha sa Daang Testamento. Sa Bag-ong Kasabotan, ang tanang katawhan sa Diyos mga pari sa matag-usa. Ang intensyon sa Diyos dili kanang usa ka espesyal nga balaang tawo nga muhatag ug seremonyas. Ang Biblia nagaingon nga si Hesus mikayab didto sa kapanganuran ug naghatag sa Iyang gasa ngadto sa tanan Niyang katawhan. Siya naghimo ug Gingharian sa mga pari. Iyang gebahin bahin ang Iyang kaugalingon sa Iyang mga katawhan nga maoy nausab gayud sa tinuod, batan-on man o tigulang. Mao na kita nanginahanglan sa atong tagsa tagsa nga gasa. Kita nanginhanglan sa tanang gasa ni Hesus! Adunay ginatos-an ka mga gsa tungod kay ang TANAN nga anaa kang Hesus gebubo man Niya didto sa Iyang pamilya. Mao kini ang rason nga si Hesus miingon nga kitang tanan mga igsoon kauban sa igsoon. Wala

kita nanginahanglan ug usa ka tawo nga adunay usa ka gasa nga mubarog sa atubangan, dili na pwedi. Ang tanan nga nanga-usab sa ilang kinabuhi ug adunay Espirito, ug nagapuyo diha sa sagrado sa adlaw adlaw nga kinabuhi diha sa usag-usa ug Iyaha gayud [Heb. 3:12-14] - TANAN mao ang mga PARI!

Wala’y pipila ka mga espesyal nga mga “tawo sa Diyos” ug ang uban manglingkod ug mutan aw lamang. Tungod kay ang pamaagi sa tawo sa pagtukod sa Simbahan sa 1800+ na nga ka katuigan, atong namatngunan nga kuuhay aduna ray usa ka gasa - gasa sa pagka-”pastor.” [O kun ugaling man ang tanan getagaan ug katungod nga adunay “gasa sa paghatag ug kwarta”!] Apan ang pastor/magbalantay usa lamang ka gasa! Kun mao kini ang patukuranan nan mapakyas kita. Kun ang usa lamang ka tawo maoy atong eduot sa atubangan nga maoy “pastor” ug ang uban manglingkod ug maminaw ra sa tibuok oras, nan walay lain makapahimulos sa imong gasa. Sila makadawat lamang sa usa ka gasa. Sila makadawat lamang sa gasa nga “pastor.” Kagamay ra gayud niana ug unya madunot pagyud. Kung gusto nato makita ang pagkadako sa Diyos, ug gusto nato makakita nga mausab ang atong kinabuhi ug ang kinabuhi sa atong mga anak, kinahanglan kita sa Tanan ni Kristo. Ang gasa nga anaa sa atong mga kaigsoonang babaye ug lalaki adunay kaparte sa kang Hesus. Maski ang mga bata adunay gasa nga kaparte ni Hesus. Nanginahanglan kita niining mga gasaha sa atong kinabuhi. Kitang tana mga igsoon. Ang kasing kasing sa Diyos nga ang kanang gasa nga naa sa imoha mamahmong maakoa ug kini nga gasa nga naa sa akoa mamahimong maimuha. Dili kita mtagbaw lang sa usa lamang ka parte ni Hesus. Amen ba?

Nakita mo na ba karun nganong nagaingon kami nga kinahanglan ka mag maisogon? Ang mga butang kinahanglan may kausaban! Dili nimo mahimong ipadayon ang mga butang nga imo nang naandan. Gikinahanglan ka mo desisyon nga imo pa gayong gamiton ang gasa nga anaa kanimo ug dawaton mo usab ang gasa sa uban. Gikinahanglan ka mo desisyon nga mag masinugtanon ug makabaton ug kaisog. Kun ikaw magapadayun nga mag sege ra ug lingkod ug dili nimo gamiton ang imong gasa nan kanang imong gasa mapadayunong dili magamit. “Siya nga getagaan ug pagsalig

kinahanglan magpakita nga masaligon siya.” Nakahinumdom ba ikaw sa usa ka tawo nga iyang gelubong ang iyang talento? Si Hesus miingon, “Ikaw nga daotan, tapulan nga suluguon.” Mao kana ang isulti ni Hesus kanto kung dili nato buhaton ang sakto natong pagabuhaton. Kun dili nako gamiton ang akong gasa o kun dili nimo gaiton ang imong gasa, kita mga “daotan og tapulan.”

Unsa kaha kun ikaw usa ka Olympic nga magdudula ug dagan ang imong apilan, apan sege ka lang ug higda sa imong hegdaanan ug adunay tawo nga magkuha ug pisi ug gaposon ka? Maski pa siguro ikaw usa ka kampion nga magdudula, kun ikaw gegapos sa imong mga tiil diha sa imong hegdaanan, ang imong mga kusug mahurot hangtod ka mamatay. Ang tanan nga potensyal nimo mawala tungod kay ikaw gegapos sa imong hegdaanan sa pipila ka mga bulan o kaha tuig. Nakita mo ba ang tradisyon sa mga tawo nga maoy nangawat sa pulong sa Diyos? Sa atong paagi sa pagtukod sa 1800 nga katuigan sa Balay sa Diyos gegapos niini ang katawhan sa Diyos sa ilang higdaanan! Sila dili makabarog ug mudagan ug para matuman ang ilang distinasyon sa kinabuhi tungod ang tawo nagtukod man niino sa sayop nga pamaagi, wala nila getagaan ug katungod ang Pulong sa Diyos. Kun atong pagatukoron kini sa estructora sa simbahan nga nagatuboy ug usa ka tawo o mga “staff” ug gepugngan ang gasa sa matag usa, kita mga mamamatay tawo sa Ginghamiang Husgado tungod sa pag guba ug pagkawala sa daghang mga gasa, nag antos sa “Usa ra ka tawongdaotan ang gikinahanglan aron pagdaot kaninyong tanan sama sa diyotang igpapatubo sa tibuok minasa.”

Dili sa ingon nga ang tawo mga “daotan” nga ato kining getukod sa sayop nga pamaagi. Kasagaran gayud kita wala masayod unsaon pagtukod sa Balay sa Diyos sa Iyang desinyo. Sa 1800 nga katuigan, and Kristohanong kalibutan nalibog sa mga isyo kung kinsa ang Kristohanon...kinsa ang lider...unsa ang iyang hulagway sa matag adlaw niyang kinabuhi...ug unsay ilang pagabuhaton sa ilang mga pag pulong pulong. Ang atong Amahan gusto nga mabalik kining mga butanga sa atong kinabuhi karon. Susamang paagi sa panahon ni Haring Hoshiah’s ang pulong sa Diyos nasalikway, ang Kamatuoran didto nakaplagan sa lubnganan sa mga tradisyon

sa tawo ug sa ilang ginghamian. Busa ang Kamatuoran sa Diyos karong adlaw, nga sa kadugay atong nag ignor [apan anaa pirmi sa Biblia] makapahigawas sa tawo. Ang Diyos sa milagrosong paagi magausab sa imong kinabuhi ug sa sa kinabuhi sa uban nga nagapalibot kanimo. Kini mga gamhanang pulong sa kamatuoran. Daghan man o gamay ang mga tawo sa imong gepuy-an nga lugar “Ang Diyos dili mapugngan sa pagluwas sa daghan o gamay” sa susamang paagi sa panahon ni Jonathan, ang suod nga amigo ni David, nagkanayon. “Siya nga gatagaan ug pagsalig kinahanglan magpakita nga masaligan.” Kinahanglan makabaton kita ug kaisog sa paghimo ug butang nga sa kadugay atong gebaliwala og gesupak kaniadto. Ug Siya mismo maoy imong Magbalantay, imong kasandiagn, ug imong taming sa likod samtang magkinabuhi ikaw’ng maisogon Kaniya.

ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS:

Samuel v. Saolo

Aw o, adunay gayo’y nagkalain-laing gasa ug pagdumala diha sa lawas ni Kristo [Epeso 4; 1 Korinto 12; 1 Timoteo 3; Tito 1]. Sa Epeso 4 wala lamang naghigot ug pagkahamtong ug posibling pagkalalom sa pag-alagad diha sa lawas ni Kristo, naghigot usab kini sa mga huramentas aron kini makab-ot:

“Ang mga gasa Niya mao nga an uban Iyang gihimong mga apostoles, and uban mga propeta, ang uban ma ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo Niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Diyos alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron mutobo ang lawas ni Kristo. Ug magkahiusa kitang tanan sa pagtoo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Diyos. Unya mahingkod kita uban sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod, ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtolunan sa malimbungong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinagi sa mga tanghaga nga ilang minugna. Hinunua pinaagi sa pagsulti sa matuod uban sa gugma, kinahanglan mutuo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Ubos sa Iyang pagbuot

magkahaom ang tanan mga bahin sa lawas, ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa ka lutahan niini. Busa kun mulihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo u malig-on pinaagi a gugma.” [Epeso 4:11-16]

Kun wala kining mga gasa sa pagdumala [apostoles, propeta, ebanghelista, pastor ug magtutudlo], kita magapadayong “maanod-anod nganhi ngadto,” ug dili gayud nato masinatian ang tinuod nga “pagkadugtong sa mga lutahan niini.” Lahi kini kaayo hinuon, sa nahitabo sa usa ka normal sa kalibutnon simbahan. Ang “opisyal ga kini o kna dili maoy pamaagi sa Diyos. O tinuod, mag mater kana! Mga titulo nga dinadili ni Hesus mismo sa Iyang kaugalingon. Kini, mismo, mao ang usa ka pagsulay sa “pagkatinuod” sa Diyos sa Iyang Klase sa pagdumala sangka sa tawo nga klase nga pagdumala.

Sa nagkalin-laing nasud sa kalibutan, kitang tanan nangasayop mahitungod sa pagdumala sa simbahan. Sa daghang lugar ang tawo nga nag eskuwela sa mga seminario or sa Bible Schools, or ba kaha siya negosyante o maayo nga musulti, siya maoy mahimong pangulo or “pastor.” Nakita kini namo sa India ug sa ubang nasod, sa makadaghan na, nga ang tawo nga adunay bisikleta unya kahibalo mubasa maoy mapilian nga mamahimong lider. Dili ingon niani ang pamaagi sa Dios! Ang pagpangulo sa Ginoo wala gebasi diha kun kinsa ang kahibalo mubasa, o kinsa ang adunahan, o kinsa ang maantigo mubasa, o kinsa ang maayo experyensa sa pagdumala ug negosyo, o kinsa ang dato o nag eskuwela, o maayo ug nawong or adunay bisikleta.

Ako ehulagway kanimo and duha ka klase ka pangulo. Ang usa nangulo gekan sa iyang kasing-kasing, sumala sa iyang relasyon diha sa Ginoo. Ang usa ka lider kay pinaagi ug posisyon o titulo o opisyal nga “pinakalider,” mao ang bossing. Si Hesus miingon nga ang pagkalider sa posisyon dili kini maoy inyuha. Ang lider sa simbahan mao kadtong nagalakaw sa kasuod diha sa Dios KARON. Kun ang usa ka igsoong lalaki o babaye wala magalakaw diha sa pagsunod sa Dios karon, dili man gani siya makonsiderar nga usa ka lider. Ug ang usa usab sa nilabay nga semana wala maglakaw diha sa pagpangalagad sa Dioys apan naghinulsol sa iyang sala ug

karun maayo na kaayong maminaw sa tingog sa Ginoo, siya mas maayo pang lider karong semanahuna kaysa niaging semana. Ang “Pagiging usa ka lider” nagagikan diha sa iyang relasyon sa Diyos ug sa katawhan sa Diyos. Dili magagikan sa titulo o posisyon. Aduna kitay daghang mga lider sa syudad nga diin ako nagpuyo, apan wala kami mga “opiyalis.” Ang lider karon nga semana dili man gani lider nasad sunud semana. Si Hesus miingon nga ang tanan nga otoridad sa langit ug sa yuta ania Kanako. Kini tinuod pa gayud. Busa, sa dihang kita makadungog sa tingog ni Hesus, nga anaa Kaniya ang tanang otoridad, mao usab kana ang gedaghanun sa otoridad sa usa ka tawo - sa mao lang usab sa gedaghanun sa iyang pagpamati ni Hesus. Mao kini tanan. “Ang TANAN nga otoridad sa langit ug sa yuta” anaa kang Hesus, Siya miingon. Ang tawo nga waka makaila ni Hesus o wala nituman Niya nan si Hesus usa lamang ka murag “figurin.” Kining klase sa mga tawo maangayan lamang sundon kay tungod sa iyang “posisyon,” apan sila mamahimong mga ‘lider’ lamang kun sila makaila, mahigugma, ug musugot sa Pangulo, nga si Hesus.

Mao kini ang exampolo sa duha ka kalse nga lider diha sa Bibliya sa aktwal nga pagkahitabo. Si Samuel og si Saolo pareho nga mga lider sa katawhan sa Diyos, mao ang Israel. Si Samuel mao ang tawo sa Diyos nga adunay influwensiya sa nadud kay siya nakaila man sa Diyos. Aduna kaniya ang daghan hiyas sa pagiging usa ka hari sa Israel - apan siya dili hari! Hinuon, si Saolo ang getawag sa pagkahari. Ang Israrelita gusto ug naay hari - gusto nila nga adunay usa ka tawo nga maoy ilang agalon. Gusto nila ug usa ka tawo nga maoy mupuli kang Samuel, ug gusto nila nga ug hari nga susama sa uabng nasud nga nagapalibot sa ilaha. Sa daghang pamaagi mura ug parehos ra sila ug lidership, apan si Samuel wala lama’y usa ka “posisyon” nga naghatag niya ug otoridad. Si Samuel nagapangulo gekan sa iyang relasyon sa Diyos, ug si Saolo nagapangulo gekan sa iyang posisyon/opisyal. Si Samuel walay opisina, sekretarya, o sweldo. Wala siya’y mga kauban nga naay mga posisyon ingon nga “staff” bilang hari. Si Samuel usa lamang ka tawo sa Diyos nga gerespituhan nga murag hari, apan siya walay opisina o posisyon. Dili siya hari. Dili siya “pastor.” Nahigugma lamang siya sa Diyos sa tibuok niyang kasing-kasing. Ug kay tungod siya makadungog man

sa tingog sa Diyos, siya adunay influwensiya. Wala siyay posisyon... siya adunay influwensiya. Kun ang tawo nakaila gayud sa Diyos, siya mutabang sa katawhan sa Diyos. Kun siya getawag sa Diyos, siya mutabang ug mga tawo. Ako kini isulti pag-usab: a tinuod nga tawo sa Diyos walay posisyon...siya adunay influwensiya. Sa Job 29, mao ang diskripsyon sa usa ka tawo nga gerespituhan sa Diyos ug sa mga tawo, ug siya gekahadlok an ug gekasuk-an ni Satanas. Siya nga tawo wala manginahanglan ug opisina o titulo o sweldo. Kun ikaw parehas ni Hesus, dili ka manginahanglan ug “gahom.”

Mahitungod sa mga Ansyano ug Diakono, imong makita sa Kasulatan nga: 1] Ang mga qualipikasyon wala matuman sa atong panahon karon [tan-awa 1 Timoteo 3 ug Tito 1], ug ang usa ka tawo dili mamahimong usa ka magbalantay/ansyano o diakono/suluguon kun dili niya matuman ang nakasaad sa kasulatan nga mga qualipikasyon, aw o. 2] Ang usa ka Ansyano wala gayod mahabutang sa pagpili-pili ingon nga butaran siya, walay nakasulat sa Bibliya. 3] Ang Ansyano wala usab gebutang diha sa pag-alagad sa Iglesia sa sayo kaayo nga panahon sa iyahang pagkinabuhi kauban sa uban, apan sa diha lamang kun sila proben na sa ilang kaugalingon ug andam na nga mag-alagad ingon nga magbalantay ug maestro o amahan. [1 Juan 2:13] diha kauban sa pamilya sa Diyos. Si San Pablo, mubiya man gani sa usa ka grupo nga bata pa, apan mubalik siya alang sa pagpili niadtong nag-alagad na ingon nga magbalantay, diha gekan sa gugma, gasa ug pagkahamtaong. Walay mga “Ansyano” sa Herusalem sa usa ka dekada siguro sa dihang nahumana ang simbahan pagtukod. Sa kasulatan, ang ansyano’magbalantay ug suluguon/diakonos, sila dili mga “opiyalis sa usa ka institusyon sa simbahan,” nga maoy gesundan karon sa mga simbahan.

Usa ka exampolo, kun ako usa ka karpentero, ako magatukod diha sa kahoy. Ako maghimo ug lingkuranan, lamisa, o pultahan diha sa kahoy kay ako karpentero man. Kun ako usa ka mason, nan maghimo akog mga bricks. Ang akong gehimo nga mga bricks nagproweba nga ako usa ka mason. Ang gepanghimo nako nga gekan sa mga kahoy magpamatuod nga ako usa ka karpentero. Busa, kining pulong nga “pastor” sa Bibliya [hinuon, pinakapordoy nga

hinubaran kini] usa kini sa gasa sa magbalantay, nga nagapanlihok adlaw adlaw diha taliwala sa katawhan sa Diyos kauban sa ubang mga gasa - dili amo o ‘sege ug “yawyawirong lider” diha sa panagtipon. Asa ang proveba nga ako usa ka pastor/magbalantay? Ang proveba mao ako nahigugma sa Katawhan sa Diyos! Ako silang getabangan adlaw gabie. Wala ko manginahanglan ug opisina para buhaton nako kini. Wala ako manginahanglan ug titulo. Wala ako manginahanglan ug agalon. Ako nahigugma lamang sa katawhan sa Diyos kauban sa gasa nga ania kanako. Ang proveba nga ako usa ka pastor/magbalantay kay ako nagapakaon sa katawhan sa Dioys matag adlaw, ug sila nahimong suod ni Kristo tungod nako. Kun ako makakita sa usa lamang kanila nga gegutom, kini nakapasakit sa akong kasing kasing. Kun ako makakita sa usa lamang kanila nga katawhan sa Diyos nga aduna sa kagubot o sa dilikado nga sitwasyon, ang magbalantay nga kasing kasing nga ania kanako mudagan ngadto kanila alang sa paghatag ug proteksyon. Mao kini ang proveba nga ako usa ka dinihugan sa Diyos nga mamastor. Wala ako manginahanglan ug I.D. nga naay akong pangalan. Wala ako manginahanglan ug certificate sa akong bong bong o kaha diploma gekan sa eskuwelahan nga kolehiyo. Nanginahanglan lamang ako ug kasing kasing nga mahigugma ug mubuhat sa buluhaton sa Ginoo, ug busa kini magapamunga ug supernatural nga bunga sa basin asa nga bahin nga diin Iya akong getahasan ug gasa.

Unya, ikaw usa ka karpentero? Paghimo ug lingkuranan. Aduna ikaw gasa sa usa ka magbalantay? Nan higugmaaa ang katawhan - pakan-a sila, proteksyuni sila, ug tabangi sila. Usa kini ka kamatuoran sa basin unsa nga gasa! Ang proveba sa basin unsa nga gasa didto makita sa iyang bunga.

Sa laing bahin usab nagpamatuod kini. Sa makahibulunganong nahitabo sa mga pagano nga scientipiko ug medicina ug mga industriyas nag demand kini nga ang opinyon ug kritiko ug mga kinaugalingong pagproklama nga sila mga “experto” adunay ikapakita, pipila lamang kanila nga nagbunga sa ilang kinabuhi, aron mapadayag sa uban nga sila lamang ang adunay katungod nga mutudlo o di kaha mukondinar sa uban. Sa relihiyoso usab nga bahin sa kalibutan, makahibulunganon, daku kaayong kulang sa

ilang integridad nga gepakita, ug labaw pa gani sa mga gepadayag sa mga pagano. Hinuon, sa relihiyon, ang mga tawo labaw pa sa ilang pagkabuta ug pagpangilad. Ang pagka kritiko, pagkamahusgaon, ug maski ang pagguba sa relasyon ug pagpanamastamas sayon lamang nilang pagabuhaton niadtong pagkangil-ad nga bunga sa ilang kinabuhi, pamilya ug ilang katawhan. Grabe gayud nga kahibulungan, apan tinuod, kun tan-awon nimo ang relihiyon sa tawo pag-ayo ug sa tinud-anay gayud. Ang tawo nga nagbuhat ug bakak, pagdaut o kaha nagpakaaron ingnon nga experto diha sa pagka-engeneer, o medicina, o negosyo sila mapreso gayud. Apan, sa relihiyon dali lamang sila makatapok ug mga katawhan diha sa kahadlok, o pagpangilad, or daug daugn lang sa pagsubmitar kunuhay diha sa dili mabungahong makinarya ug “experto.” Lisod hisabtan, apan tinuod. Kini nahitabo pirmi, tungod kay ingon niini ang mga sayop nga gingharian magtipig sa ilang gedaghanon. Kahadlok ug kabuang, magdinaotay, mangilad, sa ilang pagbati. Dili kahibulungan nga si Hesus mismo dili madawat sa relihiyosong kalibutan niadtong adlaw. Apan, kita makakat-on Kaniya ug hangupon ang Kasulatan, ug mangita sa bunga, dili sudya lamang o tinaguang mga bukog, kwarta, ug hambog alang maproteksyunan.

Nakuha na nimo ang pamaagi. :-)

ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS:

DIHA SA MGA PAGTIGUM

Laing butang nga makabaton kita’g kaisog sa pag-usab mao ang pagkabaton ug mga pagtapok-tapok susama sa gehulagway sa Biblia diha sa 1 Taga-Corinto 14: “Ang gepasabot ko mga igsoon, mao nga sa magtigum kamo aron pagsimba, ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali, and uban magsultig laing mga pinulongan ug ang uban pa gayod maghubad sa kahulogan niini.” Kun kita magkinabuhi ug ingon niini, nan maski ang dili magtotoo muyukbo sa iyang nawong ug mupasundayag, “Ang Dios anaa gayud kaninyo!”

Walay laing Agalon gawas lamang ni Hesus! “Ayaw kamo pagtawag ug pangulo, agalon, maestro, o pastor. Kamong tanan mga igsoon.” Kamong tanan adunay Hesus sa sulod ninyo ug Siya parehas ra sa usag usa dinhi kanato. Aduna gayo’y deperensya sumala sa pagkahamtong, ug ang ubang gasa mas ‘dayag,’ kaysa laing mga gasa nga dili kaayo mapadayag. Apan, ang tanan magamit ra gayud sa umaabot nga mga oportunidad. Usahay manginahanglan kita sa kalooy ni Hesus ug usahay manginahanglan kita sa pagtudlo ni Hesus. Usahay kinahanglan kita sa alawiton ni Hesus ug usahay manginahanglan kita sa tabang ni Hesus sa pagsolbad ug problema. Apan ang tanan pareho ra nga Hesus. Palihug sa pagbasa sa 1 Taga-Corinto 14:26-40. Walay ni usa nga nagdumala gawas lamang ni Hesus.

Kita magakatapok ingon nga “Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat ug maayo” [Heb. 10:24-26]. Kinahanglan maghunahuna kita ug mainampuon unsaon nga magtinabangay kita sa usa ug usa sa dihang magtigom kitang tanan, ug ang usa ug usa kanato modawat sa maong responsibilidad nga magdala sa Pulong sa Dios ug sa Gugma sa Dios. Walay “espesyal nga tawo” nga “otomatik” mag-expek nga mohimo sa tanan - maliban lang sa pagpamati ug muresponde sa Dios susama sa uban.

Kun adunay usa nga magadala ug pagtudlo gekan kang Hesus ug ang uban magdala ug pulong sa kaalam o alawiton o rebelasyon; kun kini nga igsoon natong lalaki o babaye mupasundayag ug butang nga gepakita kaniya ni Hesus ug ang ikaduha makadawat ug rebelasyon, nan ang unang nipasundayag ‘mulingkod’ - kun kita muresponde sa sugo sa Dios kaysa tradisyon sa mga tawo. Ang Biblia padayong naga-ingon, “Kun ang rebelasyon maabot sa ikaduhang tawo, ANG NAHAUNA PALINGKURON!” Mao kini ang gesulti sa 1 Taga Corinto 14. Dili kini susama sa sikat nga sa usa ka tawo ‘gustong mahauna’ ug gusto nga maoy mangulo ug malantaw nga maoy ‘pinaka espitituhanon’ ug maoy mukuha sa mga kwarta sa mga kaigsoonan. Ato gayong nakuha ang mga bug at nga tradisyon sa Romano Katoliko ug mga ‘protestante’ ug ‘denominasyon’ ug mga pagano natong nahauna pa nga mga amahan sa pagtoo. Ang ‘pari’ o ‘pastor’ o MC o CEO maoy naa sa


atubangan, maoy nagasaysay didto sa mga ‘mugbo’ nga mga tawo getawag ug laity - nga maong mga pobre nga mga tawo, tanan mga audience ra - lingkod ug pamati. Mao kini ang ‘doktrina’ nga gekaligotgutan ni Hesus - kanang mga taga “Nicolaitans” [nga gehubad niadtong mga tawo nga ‘gebungtod nila ang katawhan sa Dios’]. Apan ang Dios naga-ingon nga kining tanan kinahanglan mausab, alang sa kaayuhan sa Iyan Ngalan ug sa atoa.

Sa praktikal nga hulagway, Ako mohangyo nga kun ato gyud tagaan ug dungog ang gasa nga ana sa tagsa-tagsa kanato, ug dasigon kining mga gasaha nga magamit sa tanang katawhan sa Dios, nan daghang mga butang ang mangausab. Binuang man gani, usa sa mga butang nga maangayang mausab mao ang atong posisyon sa nilingkuran sa dinag magakatigum kita. Sa dihang si Hesus dinhi pa sa kalibutan, aduna Siya’y mga tawo nagpalibot Kaniya. “Kadtong mga nilingko palibot sa Iyaha - sila mao ang akong mga ginikanan, igsoong lalaki, ug igsoon babaye” [Marcos 3]. Naglingko palibot sa Iyaha! Dili ba mao kini ang pinakanatorial nga buhaton, sa dihang kita magtapok palibot Kaniya alang sa pag paminaw, dili lang tawo nga adunay limitado nga mga gasa? Kini usa man gani ka simply lang nga butang, ug dili man gani siguro importante, apan ako magahatag kanimo ug kasiguruhan. Akong nadunggan ang pulong nga ‘pulpito’ ug ‘unod’ nga maora ug tingog sa pinulongang Kinatsila.

Sa dihang kita magakatigum nga nag-atubang sa atubangan, din ang tanan nga atensyon ato sa usa ka tawo. Dili na kita patas sa usag usa. Nagpailahom nako sa kung si kinsa ang naglingkod sa trono atubangan sa ako nga maoy agalon nako, o ang nagdala o ang nagpahiluna, o nagtinghan-ay, o experto sa iyang nahiba-an. Kung atong eplaster ang mga lingkuranan ingon nga naglinya nga unta palibot ni Hesus, kini susama nga ang puntarya didto lamang sa usa ka tawo. Ang uban tigtan-aw ra ug ang usa maoy pokus sa atraksyon. Kini usa ka dakong sayop tungod kay adunay daghang mga gasa dinhi kanato, ug ang tanan kaparte ni Hesus. Kung eplastada nato ang tanan nga mag-atubang sa atubangan, usa lamang ka gasa ang atong getuboy. Unsa kaha ka garboso ng

tawhana nga iyang getugutan ang iyang kaugalingon nga solohun ang lugar.

Ang Getugahan o Nagtuboy sa Iyang
Kaugalingon, Opisyal nga Mang-aawit o
Otomatik nga Tig-pama-ba




Kini nga modelo nga nakita sa taas, usa ka tipikal nga relihiyusong institusyon o ‘mga balay simbahan,’ adunay pipila nga mga tawo nga opisyal nga “nagdumala” nga diin ang tanan kinahanglan muagi kaniya. Siya maoy mo-opisyal kun kanus-a magsugu o kanus-a mahuman, siya usab mutudlo o si kinsa ang iyang e “asign” sa pagtudlo o sa “pagsimba.” Siya maoy muhatag ug dereksyon, mutubag sa mga pangutana, ug mukuntrolar sa dagan sa maong institusyon. Kini dili Biblikal [1 Taga-Korinto 14:26] ug layo ra nga mamunga. Leaven in the batc, mupalong sa kalayo sa Espirito, ug ang mawad-an ug pagka Ginoo si Hesus sa niining klase nga modelo. Usa sad kining klase nga ‘pamaagiha’ dili makit-an sa Biblia. Makonbikta nata ani.

Mikaylap na gayud kini sa tibuok kalibutan [kining klase nga relihiyuna, apil ning Kristohanon sa kultura] clergy/laity sa sistema ug plenano nga mga “pasundayag” nga wala sa Biblia, ni naa sa kasing-kasing ug huna-huna sa Ginoo. Si Hesus klaro gayud ug mapugsanong sukwahi kaayo, maghingalan pa gani, sa niining sistemaha nga puno sa mga tradisyon ug pang hire ug mupataas sa ilang kaugalingon taliwala sa katawhan sa Dios. Maski gani ang

“Dose ka Apostoles sa Karnero” pareho ra sa tanang katawhan sa Dios “Igsoon kauban sa mga Kaigsoonan” diha sa “taliwala” sa mga Magtotoo, dili “ubos” sa ilaha, miingon si Hesus mismo. Ang tinguha sa Dios sa pagkalider ni Samuel, taliwala sa Kinabuhi, walay titulo o posisyon, kundili mao lamang ang gugma ug gasa, kun kinahanglanun. Kay kundili, kita mismo atong “balibaran ang Dios” pinaagi sa pagtugot ug tinguha nga susama ug pareha kang Saolo nga klase nga pagkalider, mao kini ang deklarasyon sa Dios sa kang Samuel, ug sa Iyang tibuok katawhan. Tinuod, kini usa ka radikal nga tawag ekomparar sa naandan ng tradisyon sa tawo nga diin ang ilang hunahuna nahugawan na hangtod sa ilang tobuok kinabuhi. Apan, hangtod nga atong lantawon ug timbang-timbangon kining atong mga pamaagi diha sa Pulong sa Dios, kita magapadayun lang gehapon sa atong init-init ug bugnaw-bugnaw, puno sa dili maayong resulta, moderno man nga klase nga relihiyon sa pag-pangalagad sa Ginoo.

Adunay usa ka butang nga kinahanglan nato e-reconsiderar: Kini bang atong pagtigum-tigum “mahitungod” ni Hesus o “gekan” kang Hesus? Ang pagsunod ug pagpaubos ug ang kagawasan sa TANANG mga magtotoo maoy maghatag ug deperensya! *“Diha Kaniya ug uban Kaniya ug para Kaniya mao ang TANANG BUTANG!”* Ang binuhat sa tawo nga modelo nga “pag-apil” ug “balaan nga tawo” nga klase nga Kristyanismo nag-garantiya nga GRABE nga pagkawad-on. Si Hesus DILI manguha ug mga pamaagi diha nimo, o pamaagi nimo, sa dihang Siya mahimuot sa mga tawo nga mukontrolar - pinaagi sa ilang mga ‘abilidad’ ug pagduladula sa gahom. Ang basihan sa kahadlok, o pagtuboy sa kaugalingon, kini maoy usa ka pangwarta ug pagsugnod sa garbo sa kaugalingon para sa mga tig-paubos nga mga tawo o clergy. Dili kahibulongan nga makusganon kini ug adunay paghingalan sa dihang kini marepresentar kanila. Ang maong “Bato maoy gesalikway sa mga magtutukod nga maoy nahimong Labawng Patukuranan.” And maong “magtutukod” maoy mawad-an. O at lest sila ang naghunahuna nga silay nawad-an, tungod kay sila wala musalig ni Hesus o sa Iyang mga Katawhan sa sufisyente gayud.

Hinuon, sigurado gayud nga si Hesus nagpugong [Mateo 23, etc] niining binuhat sa tawo nga pyramid nga straktura ug sa mga relihiyosong titulo nga makita nato karon. Usa ka makao-olaw ug pagkadakong pildi gayud tungod kay ang Iyang mga Gasa nausik man, ug ang Iyang tingug wala madungog. Ug kini tinuod maski pa ang usa ka “wali” “maayo” o Biblikal, o ang “alawiton” “makadasig.” Ilikay nalang tamo sa “resulta” sa dili maayong “bunga” mahitungod niining moderno nga klase sa Kristyanismo, taliwala sa “maanindot nga wali” ug “madasigong awit.” Ang basihan sa pag-apil apil, clergy ang maoy nangontrolar nga klase sa relihiyon wala *magagekan* Kaniya, maski kini “alang” pa Kaniya. Kini makahimo ug dakong deperensya nga “ang dalan ba sa Impyerno magmadaugon” ba o di kaha sila MANGAPILDI pinaagi sa Iyang adlaw-adlaw nga Kinabuhi [1 Taga-Korinto 12, Mga Buhat 2:42-47. Hebruhanon 3:12-14]. Gusto Niyang Siya ang Ulo sa Iyang Simbahan, dili nga maoy hisgotan lang sa mga nagtapok sa Iyang Ngalan.



Unsa kaha, kung ang tanang gasa adunay parehos nga lugar? Usa ba kaha adunay gasa sa pag-atiman nga anaa naglingkod taliwala kanato. Ug dili ba kaha adunay usay gasa sa pagtudlo kauban kanato

ug gasa sa kaluoy didto. Ang gasa sa pagtabang kauban usab kanato kauban sa gasa sa pag-propesiya naglingkod dinhi. Ang tanan nga gasa adunay parehos o ekwal nga lugar tungod kay silang tanan kang Hesus man!

Ato na kining gehisgutan, si Pablo sa 1 Taag-Corinto 14 nagpadayag ug klaro nga sa dihang “and tanang kasimbahanan” magakatigum. Siya nagapadayag nga ang tanang Kristohanon may kalabutan gayud tungod kay sila aduna may Kristo sulod kanila. Ang mga Kristohanon, sa dihang kini gehulagway ganina [kapitulo 12], nga nagkinabuhi adlaw adlaw kauban sa tanan diha sa Pagka-Ginoo ni Hesus *kinahanglan magapadayun sa pagkinabuhi ingon nga mga Pari* sa dihang sila magakatigum sa usa ka lugar. Ang tanan adunay oportunidad nga musugot ngadto ni Hesus ug sa Iyang Pagkapangulo, bilang mga tinuod nga mga Pari, sa dihang sila magakatigum. Walay nagdominar o tawo nga nagbuot lag pangulo sa iyang kaugalingon pagkarelihiyuso, lalaki man o babaye nga maoy nagapamulong nga inandam ng daan nga wali o alawiton. Kini nga modelo nga “kung ang rebelasyon muabot sa ikaduha, nan ang nahauna MULINGKOD” nahisukad sa MAO ra gahong hulagway sa Bag-ong Tugon sa Pagka-angulo ni Hesus diha sa Pagpulong-pulong sa Iyang “Gingharian nga mga Pari.” Ang tanang gasa nga gebubo dha sa Lawas ni Kristo, ang Simbahan, arangan nga mulihok, MAGAMIT sa maski KANUS-A nga panahon. “Kun ang rebelasyon maabot sa ikaduha, nan ang nahauna MULINGKOD!” naga-ingon ang Ginoo. Walay lugar alang sa pagkontrolar sa nahitabo, plenano man daan ang gesulti o gekanta, o pag-entertinar, o sa controlado man nga mga katuyuan.

Sa Simbahan nga diin si Hesus gehulagway nang daan nga naglihok, may kalabutan, ug Buhi, kaysa sa nahaagi ng estorya o larawan nga diin geamuma ug gesimba ug getudlo, adunay kagawasan. Ang tagsa tagsa nga diin si Hesus nagpuyo sa sulod kanila ug nagapanlihok sa *adlaw-adlaw* taliwala kanila nga mga magtotoo, adunay responsibilidad nga ehalad ang ilang mga gasa “alang sa kalambuan sa Lawas.” Ang TANAN nga anaa kang Hesus gebubo diha sa Iyang Lawas, and TANAN nga Iyang Gasa - ni maski unsa man nga gasa nga kinahanglanun dayun maski

unsang orasa. Kun adunay batan-ong lalaki nga nagapasundayag ug kalisod sa iyang getarbahuan, o igsoong babaye nga naglisod sa iyang mga anak, ang Gasa sa Pagtudlo, o Pagdasig, o Pag-atiman, o Pagtabang pweding mulihok, samtang ang “Rebelasyon muabot didto sa ikaduha!” Mao lamang kini ang “Hulagway” nga “dihang ang tibuok kasimbahanan magakatigum” diha sa Biblia. Ug kining maong “hulagway” si Hesus matagaan ug katungod nga mamahimong BUHING Ulo sa Iyang simbahan, kaysa ang binuhat sa tawo nga organisasyon, kontrolado sa tawo.

Ang tagsa-tagsa nga gepuy-an sa Buhing Kristo kinahanglan nga adunay kagawasan nga mulihok o magpagamit ni Hesus sa dihang adunay pagpanginahanglanun. KINI mismo mao ang “Lawas ni Kristo.” Nan, ang maong “Pagtigum-tigum” mao nalang ang pag-awas-awas ug unsay nahitabo adlaw-adlaw diha sa “balay-balay” sa Dungan-Nga-Pagkinabuhi-Nga-Kauban ni Hesus. Kinahanglan adunay lugar sa kang HESUS sa Iyang pagdumala diha sa Iyang KATAWHAN ug sa Iyang Gasa SA TANANG PANAHON, diha sa mga balay ug sa atong getawag nga “panagtigum.” Ang mga tawo musundog sundog niini pinaagi sa ilang getawag nga “oras sa pag-ministryo” - unsa man gani na - apan pagpugong sa kaugalingon. Ayaw ug pagdawat sa mga sundog sundog lang kung si HESUS pweding magapanlihok pinaagi sa Iyang mga Gasa ug Katawhan.

Ang IYANG kasing-kasing usa ka “Gingharian sa mga Pari” - nga si Hesus mismo ug Siya ang Praktikal nga Ulo sa Iyang Lawas - mao ang atong gehisgotan dinhi. Kini nga paghisgot hisgot dili lang kini nga mura kita ug mga bata ug magpasundayag sa atong mga dili Biblikal nga paghuna huna o mga opinyon, ug ang tanan “pwede lang musulti tungod kay sa pwede ra,” ug kay tungod nakasulti kana manlang ug 5 minutos nilabay nga semana, na hala karong ‘semanaha’ pwede nasad ka muestorya. Ang Iyang Simbahan dili nato getawag nga “Demokrasya.” Ang Iyang Simbahan usa ka Theocracy nga diin and DIHOG ug GASA ug ANG IYANG PANGHUNAHUNA KARON Magdumala sa atong panaglabigitay, diha sa mga pagsurprisa sa mga dili-plenanong mga pamaagi. Udunay panahon [sa walay pagplano] usa ka tawo



muresponde sa Ginoo sa hataas nga panahon. Apan wala siya “ge-expektar” niining panahona o maski kanus-a pa.

Hinuon, ang isyo dili “mandatory nga mapadayunon” [though kini gehimo ni Hesus diha sa Mateo 10:20 nga diin importante ang pagsalig dihsa sa atong Amahan nga maoy **maghatag kanato diha sa kadagaya**, kaysa mga plenano ng daan UG sinulod sa lata nga andam nalang ablihan nga dili nalang kita maminaw sa BUHING Dios.” Maski diha sa Hebrohanon 10:25 - adunay Hebrohanon 10:24! “MAGDINASIGAY” kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat ug maayo sa dihang ang mga Kristohanun magakatigum. Sa 1 Taga-Corinto 14, klaro nga ang “tagsa-tagsa” adunay alawiton o pulong sa pagtudlo nga andam magpagamit diha sa kadagaya sa atong mga kasing kasing ug kinabuhi. Ang tagsa-tagsa kahibalo “mu-

adjust” kung unsay mahitabo diha diha kun ang mga Kristuhanon nagakatigum ug ang mga butang Mahitabo, nga timing ra kun sa “kanus-a” musulti, ug “unsay” unod sa gesulti. Ang preparasyon usa ka maayong butang, samtang ang pagiging flexible usab sa kun kanus-a, unsa, ang isulti mandatory, kun si Hesus maoy Ulo. Kun ang mga Kristuhanon magakatigum kinahanglan sila FLEXIBLE, dili sila kaayo mandatory ra nga “mga panghitabo.” Ma adlawng Huebes man o Byernes o maski kanus-a, diha sa sala sa balay o sa coliseum, ni kanang orasa geplanuhan lima ka adlaw ang milabay o 20 minutos ba una nahitabo, kun kita preparado sa KINABUHI, ang kamatuoran sa isulti ni Hesus o buhaton MAO ang unahaon nato sa pag-preparar sa kanus-a nga kita magakatigum kauban sa ubang Kristuhanon, ma-tenisan mana o basketbular. :-) Ug, kini usabd tinuod kun ang tanan makabutan ug “warning” nga sila magtigum. Busa! Ang maong issue dili ang “spontaneity” kundili ang “pagka-awas” sa kun unsa ang *gehimo* sa Dios dinhi *sulod* kanato, kaysa kita “mag-andam ug inug-tudlo” para maoy atong “epasundayag.” Karon sa panahon sa “pagka-awas” mag-take note man gani ta sa atong mga nakat-unan diha sa Pulong kun kini makatabang kanato sa “pagproklamar diha sa klaro gayud” [sama sa gisulti ni Pablo]. Apan, “ang pag-andam ug mensahi alang sa pagpasundayag” [labi na kun kita ang tawo nga ilang “ge-expektar” nga muhimo niini, nan atong gekuhaan ug katungod ang Pagkapanahonong responsibilidad ug oportunidad niini] kini lahi ra gayud kaysa atong “preparahon ang atong kinabuhi” sa pag “pasundayag sa kun unsay tinuod nga Iyang gehimo dinhi kanato” kun kita geduot sa mga tinud-anay nga sitwasyun mga mitunga atubangan kanato, ni diha sa atong tigumanan o sa shopping mall kauban sa ubang kristuhanon. Nasabtan ba? Kun kita magakatigum tungod kay adunay usa ka tawo nga adunay isulti, dili kini problema basta ang hisgutan pweding mausab-mausab, ug ang timing, ug ang kausaban sa dagan sa pagahisgutan - kini usa ka responde kun unsay buhaton ni Hesus nga surpresa niaanang panahona. :-)

Adunay kagawasan ug pagtuman sa Iyahang mga pamaagi diha sa 1 Taga-Corinto 14. Apan, pagbantay kay si Pablo usab naghigot niaadtong mga tawong kusug mangabuso ug mu-egnor nalang sa pagka-angulo, o gamiton nila ang ilang “pagkagawasnun”

tungod lang sa ilang ambisyon, o mga pagbati, ug pagkakulang sa kaalam. Timan-e nga ang context sa 1 Tag-Corinto 14 apil ang mga “kapitolo” 10-13, nga diin ang kasing-kasing sa Dios sa Iyang mga Katawhan nagapuyo diha sa ‘usa lamang ka pan’ diha sa Iyang Lawas ug sa PANG-ADLAW-ADLAW nga pakigpuyo nga gekan sa ilahang paglinambigitay nga kinabuhi sa bug-os gayud. Niining context nga Kristohanong PAGKINABUHI diha sa simbahan, 1 Taga-Corinto 14 pwede usab nga matuman. “Kun ang pinadayag maabot sa ikaduha nga tawo, nan ang una MULINGKOD.” Walay “salida” o “balaan nga awo” nga maoy nagdumala sa serbisyo. “Siya mao ra gehapon gahapon, karn ug sa hangtod sa walay katapusan!” Ang pagkahadlok, pagkahakog, gahom, ug ambisyon sa uban dili hatagan ug permiso nga maoy mangawat sa Iyang Katawhan sa ilang kabilin. Si Hesus BUHI ug NAKIGSULTI diha sa Iyang mga GASA “kun kinsa Iyang tugahan” sa dihang kita mamahimong iyang Lawas, kaysa nag-dra drama rata sa atong seremonyas matag-balaan nga adlaw.

Tinuod, aduna ma gani mga “overseers” nga nag-alagad ug nagtabang sa pagpundar. Ug tinuod man, nga aduna usay mga panahon nga atong “eproklamar” didto sa mga dili-Magtotoo diha sa kadaghanan sama sa gihimo ni Pablo sa ubang higayun nga nahasulat diha sa mga Buhat. Kini mapadayunon, dili pareho karong mga panahona, nga diin sila “mu-proklamar” sa Pulong sa Dios kini usa ka “panaghisgotay” [sama sa nahitabo didto sa Troas] - dili kay kanang dili madisturbo nga “pagwali” sa usa ka magwawali. Ug kini nga klase sa pagsangyaw dili nato ikatandi kun ang ‘tanang Kristuhanon magakatapok.’ [Mahitabo man nga ang usa ka dili magtotoo mutipon sa dihang ang pamilya sa Dios magtapok - 1 Taga-corinto 14.] Mga panahon nga diin ang lokal nga lawas ni Kristo nalingaw sa ilang panagtigum sa usa ug usa diha sa parehon rang lugar, lahi kini sa dhang ang usa magali diha sa ‘kadalanan’ taliwala sa daghan dili magtotoo. Usa ka pananglitan niaana, mao nga si Pablo nigamit ug pagano nga ‘eskoylahan’ alang sa katuyuan sa pakig pulong sa mga dili magtotoo mahitungod kang Hesus [Buhat 19:8-10], gesangyaw ang Pulong sa Dios sa ‘tanang tawo diha sa Probensya sa Asya.’ Kini, hinuon, lahi sa dihang ang simbahan, ag mga niukat ug gepu-an sa Dios, nagakatigum sumala sa 1 Taga-

Corinto 12: 14 o Buhat 20 nga diin si ablo “nakig-hisgotay” [sa Grego mao kini ang pulong gegamit] sa iyang Pamilya hangtod sila nakadlawnan nalang sa ilang npormal nga panagtigum.

Si Hesus nagatinguha nga ang Iyang Simbahan nga pagatukuron dili makapukan niini ang Impyerno! “INGON niini nga “PAMAAGIHA” nga ang tanang tawo makaila nga kamo AKONG mga Disipolo.” Gusto Niya nga KITANG TANAN “mamahimo nga Iyang Kapuy-an” - matag-adlaw, sa panaglambigitay “sa tagsa tagsa nga lutahan,” ug “nibarug diha sa Usa Ka Tawo sa Pagtoo.” Ug kining *adlaw adlaw* nga panaglambigitay sa mga “ginikanan, ug mga igsoong lalaki ug babaye” sa Qulidad nga Kinabuhi nga si Hesus mismo ang angtukod, NAN ang tanan Niyang Katawhan [gekan sa pagkaawas sa ilang mga “adalw-adlaw” nga kinabuhi ug panaglambigitay, Buhat 2:42-47, 1 Taga-Corinto 12-13] Gamiton sa Espirito ni Hesus, sa tukman oras. Sayun ra gayud kaayo. :-) Susama sa nga dihang ania Siya sa Iyang Pisikal nga Lawas, IYAHA ang storya. Kun dili nato tagaan ug kaguol ang Iyang espiritu pinaagi sa tawhanong plano ug mga tawhanong lider ug mga relihiyusong programa ug mga tradisyon ug mga tawhanong pasundayag, ug mga independenting mga kinabuhi, Siya adunay kagawasan nga magpasundayag sa Iyang Kaugalingon ug sa Iyang mga Gasa, susama nga Siya ani sa Iyanhang Pisikal nga lawas. Ang Iyang Panghunahuna karon ug Gahom, karon man o “hangtod sa kadlawan” - mao kni ang atong pasyon. “Kun and Rebelasyon muabot sa ikaduha, ang una mulingkod...!”

Ang Pagpangulo ni Hesus:

Diha sa Kinabuhi

Nahisgutan na nato ang tanan, hinungdanun kung isulti pag-usab nga kining mga butanga WALAY unod kun walay Kalidad nga pagkinabuhi sa adlaw adlaw nga gesaysay diha sa 1 Korinto. 12-13 nga panginahanglanaun sa “kaptitulo 14.” Sa pagkatinuod, kun walay pagkina-Buhi sa kada-adlaw kini medyo “dilikado.” Dil nato yanong hisgutan ang “panagtapok” nga nga adunay mawala nga krusyal kaayo. Ang maong Gehisgutan maoy mas dako

pa. Kini mahitungod sa maabtikong Kinabuhi ni Hesus diha sa Iyang katawhan! Ug ang kalibutanhon, geBugto, pagka-ako-ako-ong pagkinabuhi sa mga relihiyusong tawo ang maoy hinungdan niining inandam na nga pasundayag sa usa ka tawo nga nihumong dayag nga “panagang” gekan sa kahibudnganung, makasasalang mga tawong naggamit ug “kagawasan” nga maoy plataporma sa ilang mga ambisyon. Kalidad sa adlaw-adlawng kinabuhi, 1 Korinto 12-13, ang maoy panginahanglanon ug pagpakaingon alang sa Kagawasan sa 1 Korinto 14.

Kinahanglan atong tapukon kining mga nahaunang mga “hulagway” nga paghunahuna sa oras sa dihang ang mga Kristohanon magakatigum ingun nga usa ka dakung lawas bilang mga Kaparian nung kang mga “tumatambong”, nga adunay laraw [Epeso 3:10] Pang-adlawng kinabuhi sumala diha sa Buhat 2:42-47, 1 Korinto 12, Hebruhanon 3:12-14, ug mga “usaka gatos ka inahan, igsoong lalaki ug igsoong babaye.” Si Hesus miingon nga mao KINI ang Plano. **Kini ang Kalidad sa Kinabuhi nga diin getawag niya ang Iyang Katawhan sa pagkinabuhi kauban sa tanan nga maoy nakasalalay dinhi, dili ang “pagkahapning sa panagtigum”!** Ang Iyang tinguha mao ang Panulundon, dili ang “panagtigum” o “pag-share sa atong mga nahibal-an” o “emosyonal nga panag-awit” Ang Iyang Kasing-kasing mao ang Korporal nga Tawo, Lukas 9:23-27, 57-62—tinuod nga Kristyanismo, “gekan sa gamay paingon sa dako” nga gebistihan diha sa Iyang Espirito.

Dili ning mahitungod sa atong medyo relax o mausab-usab sa atong mga plenano o wala geplano nga panagtigom, ug e label nato kana nga “gepanguluhan sa Espirito.” Kay tungod lang wala kita masayod unsay buhaton sa unahan wala kini magpasabot nga ang mga butang “gepanguluhan sa Espirito.” Halos. Dili ingun niana lang. Bisan gani “hisama nila ni Jannes ug Jambres,” mga mini, tanawon sa kalibutanong perspektibo, daw pareho sa mga Tinuod nga mga Butang.

Ang deprensiya tali sa yanong pagreporma sa relihiyusong denominasyon, kontra sa pagkinabuhi diha sa reyalidad sa nabanhaw’ng, buhing Hesus...nagsusampiday. Mamugnaong pag-

usab-usab sa “panagtigum” ug “estruktura” [diha sa relihiyusong kasangkapan, o diha sa “balay”] dili gayud important, ekomparar sa Oportunidad nga Iyang gepwesto daan sa atoa karon. Wala kita niya getawag diha sa “bag-o ug miasensong” estruktura. Siya nagtawag kanato diha sa adlaw-adlaw nga pakig-relasyong pakigkaon kauban gekan sa Tanum sa Kinabuhi, kauban sa Dinihugang Hesus! Oo! Kana magausab sa atong mga “panagtigum”—apan kana mao ang bunga, dili ang tuyo. Ang pag-ilis lang ug bag-o ug pag-uswag sa doktrina, tiknik, maabtikong panangtigum, unsa ka dug-ol nagpuyo ang mga tawo, and dili biblical nga “komon nga panudlanan,” o pipila ka mga bag-o nga membro ug pinalabi kini walaybali, diha sa reyalidad. Unsa gyud ang atong gegukod [kun atong getinguha ang Iyang Tinguha!] mao ang Puluy-anan diin si Hesus magapuyo ug “magalibot” [Pinadayag 1-2] walay babag, isip Buhi, NagHARI. Kini mao lang gayud ang ZOE nga KINABUHI [isip tawag ni Hesus]. SUPERNATORAL, Langitnong kinabuhi, Malungtaron ug Walay katapusang Kinaiyahan, halapad nga realidad sa dili makitang Ginghamarian sa Gahom ug Kamatuoran ug Gugma ug Kinabuhi. Gidala ni Hesus kining “Kinabuhi nga madagayaon,” “Suba nga Buhing Tubig” Kinabuhi sa Iyang Katawhan gekan sa laing sukod, usa ka Uniberso nga dili makita sa tawhanong mga mata ug yutanong kasobsob nga kahayag.

Nagka-ubang Kinabuhi diha ni Kristo dili mahitungod kun “unsaon pagtapok-tapok.” Ang gedala ni Hesus diri sa kalibutan kauban sa linibo ka mga Anghel dili mahimo nga ingon ana ra kamabaw ug gawasnong mga butang ra. Ang “panagtapok”—nga diin mas daghan ang “mu-partisipar”—mao ba kini ang Iyang gepakamatyan? DILI GAYUD! Si Hesus wala mianhe aron magdala kanato ug bagong klase sa pagtapok-tapok o “kaha unsaon nga mag simba” o di kaha “kalihokan.” Kimpang kaayo kana kun ekomparar sa **“Iyang mga Intensyon, karon pinaagi sa Simbahan!”** [Epeso 3:10]. Gusto Niyang dayag nga bungkgagon, wagtangon, pakaulawan ang kaaway - ug magausab ug kinabuhi ngadto sa laing kinabuhi ug sa laing kinabuhi, diha sa kinaiyahan ug Kinabuhi ug Pagkaalamon ug Kakusog sa Anak. Siya “magadala ug daghang mga anak diha sa Kahimayaan”—dili lang sa Kaluwasan. Siya ang magtukod sa Iyang SIMBAHAN, nga ang ganghaan sa Impyerno DILI kapukan.

Pinaag sa Grasya ni Hesu Kristo ug sa Iyang otoridad, atong bakwion ang atong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye ug mga kapamilyahan ug mga kasilinganan gekan sa pagbihag ug sa pagkaulipon ni satanas. Ang mga kinabuhi mangausab. Gedala kita Niya diha sa kinatibuk-ang kabag-ohan sa Gingharian nga pinuy-anan tupad Kaniya—bag-ong hangin nga hinguson, bag-ong mga mata sa pagtan-aw, bag-ong mga dunggan sa pagpaminaw, ug bag-o nga kasing-kasing sa pagbati ug paghigugma. Kining mga kalahian nagaapekto gayud sa tanang pagkinabuhi, apil ang atong “panagtigum”!

Nakita ba nimo nga kini kinahanglan adunay kaisog? Makita ba nimo nga kini kinahanglan adunay pagtoo ug pagsugot? Nakita ba nimo nga kini magausab sa imong kinabuhi kun imong sugdan kining mga butanga? Dili na kinahanglan nga ikaw magapos sa imong gehigdaan! Kita mga Harianong Pari matag-adlaw. Ug, ang panagtapok extra lamang, bitaw. Nobenta porsyento sa atong pagtubo magagekan sa pagkauban nga pagkinabuhi, ug siguro ten porsyento lamang magagekan sa atong panagtapok. Kini nagpasabot nga mugawas ka sa imong balay ug musulod sa laing balay. Magdala ka ug tubig, o pagkaon, o senina sa ilang mga balay. Kun nakita nimo nga suko sila sa ilang anak, kinahanglan siguro nimo silang storyahun o manlakaw kamo. Kun nakita nimo nga garboso sila sa ilang kinabuhi, agbayan nimo sila ug sultihan nga dili maayo ang garboso nga tawo. Kun nakita nimo nga adunay pagkahakog sa iyang kinabuhi, agbayan nimo siya ug sultihan, “Palihug ayaw na paghinakog.” Dili lang kay mupiyong lang ta sa atong mga mata hangtod sa sunud nga tigum. Kita nagapuyo sa tunga-tunga sa tagsa-tagsa sa atong mga kinabuhi adlaw-adlaw bilang mga pari nga naghimo sa buluhaton sa Ginoo, ug bilang “usa ka gatos ka inahan, igsoon lalaki ug igsoong babaye.” Kini, usab, bug-os nga sugo gekan sa Diyos diha sa Hebruhanon 3, ug uban pang mga Kasulatan.

Hebruhanon 3:12-14: “Busa pagbantay kamo, mga higala. Siguradua nga ang inyong kasing-kasing dili daotan ug walay pagtoo, nga mubiya kamo sa buhing Diyos. Kinahanglan mag-abiso, magdinasigay, magbinadlongay, magtinabangay sa usa ug

usa *matag-adlaw*, samtang getawag kining adlaw nga ‘Karon,’ para walay usa kaninyo nga mailad sa iyang sala ug magmagahi diha sa Ginoo. Kay kun kita magmatinud-anon hangtod sa katapusan, makusganong pagsalig sa kaniadto pa nga naluwas kita, kita makaambit sa tanan diha kang Kristo.”

Kamatikod ka unsa ang gesulti niining Kasulatan—kini gekan sa Diyos. Ang Labing Makagagahom naga-ingon kanimo ug kanako nga kinahanglan magbinantayay kita sa usa ug usa ug magtinabangay. Kinahanglang tupad kita sa usa ug usa. Ang Balaang Espirito Santo nagpili ug pulong sa pag-ingon “kada-adlaw.” Wala Siya miingon kada-Domingo. Wala Siya miingon kada Domingo ug kada-Merkules. Wala man gani Siya maga-ingon nga kada-tapok. Miingon Siya nga pakiglambigit diha sa kamatuoran sa usa ug usa ka kinabuhi kada-adlaw. Kun ang uban naa apan ikaw wala tungod sa estilo sa imong kinabuhi, o garbo, o pagkahakog, o kapilian sa imong pagpuyo, ang Diyos nag-ingon nga magmagahi ug dili ikaw makabati sa Iyang gebati. Ikaw mailad sa imong kaugalingong huna huna nga sakto kuno ka apan sayop diay. Mao kini ang ge-specific nga gesulti sa Kasulatan! Wala lang Siya naga-ingon nga buhaton. Nisulti Siya nga kung *dili* nimo buhaton, masakitan ka gayud. Kun wala akoy mga kaigsoonan mga makig-estorya kanako kada-adlaw mahitungod sa akong kinabuhi—*kada-adlaw*—ako magmagahi. Ako mailad. Moingon man gani ka, “Apan nagbasa man ko sa akong Biblia kada-adlaw!” “Apan, nag-ampo ko kada-adlaw!” “Ang akong asaw Kristuhanon ug magkita man me kada-adlaw!” Dili kana maoy gesulti sa Ginoo. Pwede kang mubasa sa imong Bibliya ug amg-ampo kada-adlaw, apan kun dili ka manginlabot sa kinabuhi sa uban matag-adlaw, ikaw magmagahi pag-ayo, ug mailad pa gyud ug maayo. Ang Diyos nag-ingon niini sa Hebruhanon 3:12-14. Motoo ba ikaw sa Biblia? Motoo ba ikaw sa Dioys?

Kinsay nagsulat sa Biblia? Ginoo! Ang Diyos naga-ingon nga kinahanglan kita makiglambigit sa kinabuhi sa uban kada-adlaw. Kun nakita nimo nga ako may pagkahakog, kinahanglan ka muduol kanako ug ingnun mo ako, “Igsoon, ayaw paghinakog. Maguol si Hesus niaana.” Kun nakita nimo nga ako magarboso, palihug tabangi ako ug pahinumdumi nga ang Diyos magabatok

niadtong mga garboso. Dili ko gusto nga batokon ko sa Diyos! Kinahanglan mo akong tabangan kay dili kini nako makit-an sa tanang higayon. Wala ni bisan kinsa. “Paghimatngunay kamo sa usa ug usa matag-adlaw para walay usa kaninyong magmagahi ug mailad.” Kini important gayud [ug hapit tanan niini nisukwahi sa tibuok kalibutan] nga parti sa atong adlaw-adlaw nga pagkaubang pagkinabuhi. Kini ang maong usa ka yawi nga ikaw usa ka pari sa paggamit sa imong mga gasa, ug “ambahador ni Kristo, susama nga ang Diyos nag-apela pinaagi nimo.”

Kun getuman mo kining mga kamatuoran nga anaa dinha pirmi sa imong mga Biblia, mahibulong ka lang kun unsa kana kasuod ni Hesus duha ka tuig sumad karon. “Paghimangnuay kamo sa usa ug usa matag-adlaw.” Pakiglambigit sa usa ug usa ka mga anak ug sa atong ka menyo ug sa diin asa kita mutrabaho “matag-adlaw.” Lakaw didto! Kinahanglan ka mubiya sa imong “pagkaharuhay” ug adtoa kadtong usa ka lugar nga diin wala nimo naadto! Oo, ang buot kung ipasabot IKAW! :) Palihug, para kang Hesus! Pakigsulti sa Pulong “nga iya sa Diyos” sa usa ug usa ka kinabuhi, sa praktikal, mahigugmaon, ug maalamong pamaagi, matag-adlaw. “Kun kamo magakatigum, mga igsoon, ang tagsa-tagsa adunay mga pulong sa instruksyun, alawiton, mga pinadayag.” “Ug kun ang pinadayag maabot sa ikaduha, ang nag-una palingkura.” Samtang kini atong larawon, masuta nimo nga ang uban nga imong gehunahuna nga nahigugma sila kang Hesus bilang Kritohanon labaw pa sa imong gehunahuna diay. Masuta usab nimo nga kadtong uban nga imong gehunahuna nga maluya mamahimong makusganon ug maalamon pa kaysa imong imahinasyon. Ang pamaagi sa Diyos nagapadayag niadtong mga malimbungon ug mga mini, ug himuong mas makusganon ang luya. Dalaygon ang Diyos!

Kining mga bahandi gepiyal diha kanimo. Buhata kini alang sa katuyuan ni Hesus. Kinahanglan nimong klaruhon kun unsa gayud ang Kristohanon sumala sa geingon ni Hesus. Kinahanglan ka makasabot kun unsa ang pagpangulo ug unsa gayud ang kintahay niini. Pagkinabuhi sa imong kinabuhi matag-adlaw, magkauban, magdinasigay sa usa ug usa, maglinig-onay sa usa ug usa. Pagtinabangay sa usa ug usa nga motubo ug sa paghigugma pa

gyud pag-ayo ni Hesus pinaagi sa inyong mga hapon ug mga gabie. Tara ug magtigom kita palibot ni Haring Hesus.

Ang Biblia 100% tanan tinuod. Mahitungod kini ni Hesus ug sa Iyang mga sumusunod. Kini mga estorya kun naunsa sila pagsakit ug nakat-on sa ilang mga experyensya diha sa Ginoo. Makakat-on gayud kita sa ilang mga estorya, apan makakat-on usab kita sa susamang paagi sa ilang gehimo: sa pag-atubang sa Diyos nga magkauban sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa niini nga pamation kita usab mga “buhing sulat.” Ang tanan nga sinulat sa kalibutan dili gayud makausab susama sa pamaagi sa pagkinabuhing magkauban nga experyensya. Mga butang nga laglom dili mutisok sa atong mga kasing-kasing kun kini basahom lang sa papel. Samtang magkauban kitang magkinabuhi matag-adlaw, si Hesus magatudlo kanato sa mga lawom nga mga pagtulun-an sa kinabuhi nga dili nato makat-onan sa tanang mga pagtuon sa Biblia sa kalibutan, maski kining mga kamatuoran ania sa atong tagsa-tagsa ka mga Biblia. “Ang haligi ug pondasyon sa Kamatuoran mao ang ekklesia—ang katawhan sa Diyos nga mao ang Simbahan.” “Ang KAHAYAG nahimong kahayag sa katawhan.”

Ang Kinabuhi wala gepasabot nga mura ug pulunglaan sa eskwelahan nga diin kita makakat-on ug mga ideya ug unya mutoo ug tino nga listahan o “kredo” sa mga butang. Imbes, ang Diyos nagatawag kanato sa parehong mga lalaki ug babaye sa Diyos isip niadtong nahauna pa kanto—konektado sa maorang Diyos nga diin—nahigugma pag-ayo sa maorang Hesus sa una. Para mahitabo kana, dili lang kinahanglan tang makahibalo sa ilang nahibaloan, ug kun dili sa ila usabnga gebati. Para mabati nato ang ilang gebati, ang Diyos magadala kanato sa susama ra nga laraw nga ilang naagian. Nan atong dawaton kining laraw sa pagtuman sa Pulong sa Diyos nga magkauban sa atong mga kinabuhi. Larawon ta kining byahe kauban sa mga luha sa atong mga mata, kauban sa atong kaluyahon ug kusug, maghigugmaay sa usa ug usa, ug magtinabangay sa usa ug usa—sa dautang panahon o maayo—uban sa atong mga mata diha sa Paglaom, atong Mesiyas. Kita nagapadayong nagmauswagon, masaligon sa Diyos nga maoy atong tinghatag, nagtabang kanato samtang kita mapadayunong magkauban.

Kun ikaw nahigugma kang Hesus ug magtukod sa insakto nga pamaagi, ang ganghaan sa Impyerno dili kapukan. Ang sala mapukan. Ang kaluyahon ug mga balatian mamaayo. Ang mga sala mapasaylo. Ang kaluoy magageya sa kadaghanan ngadto sa kapasayloan. Mga relasyon matukod o mauli., kaayo pa sa imong mga imahinasyon sa damgo. Ikaw musidlak ingon nga bituon diha sa kawanangan, nagpasundayag sa kaayo sa Ginoo. Ug ang Kaslunon, ang Simbahan, mag “andam sa iyang kaugalingon” ug andam sa pagbalik sa iyang Pamanhunon!! Uyon ka ba?

Ang Katuyuan sa Diyos...KARON!

Nakakita ko ug usa ka dokyumentaryo mahitungod kang Albert Einstien. Sa introduksyon adunay usa ka pahunlong nga nagingon, “Usahay, usa ka hataas nga panahon niana adunay usa ka tawo nga nagkanayong lahi nga pagsabot sa Uniberso pinaagi sa lahi nga panan-awon ug nausab ang uniberso nga iyang gepuy-an.” Gusto namong ibutang kining susam nga paghagit diha kanimo. Himuangklase ang imong kaugalingon nga nakakita sa uniberso, dili pinaagi sa natoral nga mga mata, kundili pinaagi sa Espirituhanong mga mata. Hagita ang imong kaugalingon nga mamahimong usa sa mga tawo nga maoy gehisgutan sa Hebruhanon 11. Tan-awa ang panan-awon sa Diyos nga Pinuy-anan sa Ginoo diha sa Espirito uban sa kanunayng-malambuonng himaya. Tan-awa ang hulagway diha sa imong mata sa hunahuna, susama sa paglantaw sa mga magtotoo diha sa Hibruhanon 11. Nakita nila ang Syudad nga diin and Magtutukod ug Tiggama mao ang Ginoo, ug busa wala silay katagbawan sa ubang butang. Dili sila musugot nga mubalig sa daan syudad. Nakita nila sa halayo ang Langitnong Plano, ug maskin dili kini nila masakop sa ilang mga kamot, maskin dili pa kini nila mapuy-an ning Syudara nga maoy geandam sa Dioys kanila, dili gehapon sila musugot sa pagbalik. “Busa, ang Diyos wala maulaw kanila nga matawag nilang Diyos ug sila Iyang mga Katawhan.”

Kining paghagita anaa kanimo, ug kanako. Tan-awa ang palibot sa imong kalibutan nga imong gepuy-an, ang uniberso nga diin asa ka, ug labi na sa “simbahan” diin imong gesakupan, nahimutang ikaw ingon nga pwede ka nga musugot nga erisgo ang tanan sa imong

kinabuhi aron lamang makita nimo nga matuman kini sa imong palibot. Erisgo mo ang imong kinabuhi. Erisgo mo ang imong pamilya [Salmo 69:-8-9]. Erisgo mo ang imong trabaho. Erisgo mo ang bisag-unsangalang sa Ginoo ug sa Iyang mga Katoyuan. Ingun ani gayud kini diin asa kita magagekan. Biblikanhong pagkasulti mao ra gayud kana ang klase sa Kristyanismo. Dili kana popyular or sikat nga pangisip o ideya, apan sa Roma 4 nag-ingon, “Kadtong kauban sa pagtoo ni Abraham mao ang mga anak ni Abraham.”

Diay, bisan unsa ang imong sitwasyon o simbahan nga diin ikaw nahimutang, ug maski asa man ka karon [basig-asa nga nasod or pinuy-anan ka nahimutang o kaha balay pinuy-anan karon], kinahanglan kaayo ka mag-amping nga dili ka mudawat sa mga butang nga wala gedawat sa Diyos. Ayaw ug dawat diha sa katapol, sa pagka-ignorante sa Pulong sa Diyos, o sa kawad-on sa panan-awon o sala sa imong personal nga kinabuhi nga maoy nagbuta kanimo o nagpaangol kanimo nga gebati nimong dili ka bastante. Ayaw itugot ang uban nga kontento na sa Laodicea nga mo-blackmail nimo o magtamay kanimo paingon sa kabugnawon.

Siguro ikaw nahalin sa katinuoran nga ikaw usa ra ka ‘komon’ nga tawo ug wala’y ikatampo. Siguro naghunahuna ka nga walay unod ang imong opinion kay daghan kaayo diha ang mga maalamon nga tawo ug daghang nakat-onan busa...”Unsa man ang imong nahabaloan?” Gusto kong dasigon ko ikaw nga kun kinsa ka man, ikaw adunay ikatampo. Kun imo gayod getawag ang Ngalan sa Diyos ug gehangyo nga mukontrolar sa imong kinabuhi, ikaw adunay ikatampo. Kun imo Siyang gehangyo nga mulimpyo sa imong mga kasal-anan, ikaw adunay ikatampo. Ang Iyang tinguha mao nga gekan sa gamay paingon sa dako ang tanan makaila Kaniya, magpuyo diha sa Iyang tambag ug pakigkuyug sa Iyaha, ang Tulo ka Persona, sa adlaw-adlaw.

Sa hataas kaayo nga panahon nga milabay, usa ka tawo o mga tawo nagakatapok alang sa pag-kweston sa uniberso nga ilang gepuy-an ug sila naghimo ug kalahian nga nga butang palibot kanila. Mao kining mga butang ang nahitabo sa Hebruhanon 11. Niining mga

butanga nga Iya kitang getawag kun kita adunay kaisog ug musugot ug kumunyon diha sa ulo. Masinulondon diha Kaniya, aduna gayo’y daghang bunga nga ikapakita. Mamahimo ikaw’ng usa ka tawo nga muhimog ug kalahian sa imong kalibutan nga nahimutangan.

Manghinaot ko nga akong na-klaro kining usa ka nasaypan butang nga maoy mituhop sa Kristyanismong katilingban. Nga kanang mahimo na gani kang Kristohanon mao nana ang katapusan sa estorya. Un unya ang “pag-apil sa simbahan nga imong napilian matag-domingo” maoy magmentinar kanimo hangtod sa pagbalik ni Hesus ug muadto kana dayon sa mansyon nga atoa mahimutang sa bukid. Gustong kong hingpiton pagpapas kining panghunahuna nga dili panghunahuna sa Diyos. Ang Ginoo nagatawag niana nga konsepto nga sayop nga relihiyon ug Laodicea, nga maoy nakapasipok sa Iyang tiyan.

“Ang intensyon sa Diyos nga mao karon, aron nga pinaagi sa iglesia ang nagkaraiyang kinaadman sa Dios ikapahibalo karon ngadto sa mga punoan ug mga kagamhanan diha sa mga langitnong dapit...”
Epeso 3:10

Mao kini ang intensyon sa Diyos DINHI KARON. Ang Iyang kabubut-on mao nga mapasundayag ang Iyang mapilo-pilo nga kaalam ***pinaagi sa Simbahan***. Dili lang pinaagi sa indibidwal nga naluwas, ug dili sa dili-makapaanak nga katilingban nga naminaw sa mga diskurso sa partikular nga adlaw sa semana sa senina ug kurbata...kundili pinaagi sa dagan sa kinabuhi, pinaagi diha sa komyunidad sa mga magtotoo nga “natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan nga gekapadapat diha niana,” sa mga tawo nga diin ang mga gasa nagbalikos kaayo nga mga “membero sa usa ug usa.” Dasok nga “usa sila sa kaing-kasing, sa gekasabotan, ug sa katuyuan.” Nakigbugno diha sa panan-awon sa mga Buhat sa magtotoo dili sa paghupot sa kabutangan, nasumpay sa uban—“milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulon-an gikan sa mga apostoles, ug milahutay sila sa pagpakig-ambitay uban kanila, sa pagpikaspikas sa tinapay, ug sa mga pag-ampo,” ug “sa adlaw-adlaw sila nanagpadayon sa paghiusa didto sa templo, ug sa pagpikaspikas sa tinapay sa ilang kabalayan.” Ginlantaw nga katawhan sa Diyos

bilang organismo—nagkahiusa, diha sa dagan sa nagkaubang kinabuhi kana ang ganghaan sa Impyerno dili makabuntog. Ang simbahan nga “binasihan sa pagtambong” nga relihiyon okay ra sa mga Hindus ug Muslims, apan dili kini mao ang gesugdan ni Hesus ug geordinahan.

Ang Iyang intensyon mao “karon, pinaagi sa Ekklesia,” pinaagi sa Organismo nga tinuod ug dili lang grupo sa mga tawo nga naay geapilan, kundili ang kinabuhi nabalikos—“nagsinugiray sa ilang mga sala,” “nagtinabangay sa kabudlayon sa tagsa-tagsa,” ug “naghigugmaay sa usa ug usa.” Kana mao ang klase sa kinabuhi nga gustong tan-awon sa mga tawo. Kana mao ang klase sa kinabuhi nga gihisgutan ni Hesus sa dihang miingon siya, “pinaagi sa atong paghigugma sa usa ug usa” nan “ang tanang tawo mahibalo” nga kini gekan sa langit [Juan 13]. Siya miingon nga kini “magpakaulaw sa punuan ug kagamhanan.” Ang intensyon sa Diyos karon ***pinaagi sa Simbahan*** nga mao nga pakaulawon sa publiko si satanas ug ang tanang kapunoan ug kagahaman. Ug ang Iyang intensyon, sumala sa kasulatan, mao “**KARON**” pinaagi sa simbahan nga himuon Niyang tumbanan ang Iynag mga kaaway—dili lang sa Iyahang ikaduhang pagbaik ug sa walay Katapusang Gingharian, sa nahuman ng buluhaton, kundili KARON.

Ug, bitaw, wala kita naghisgot ug perpektong katilingban diha sa nabulag nga isla. Wala kita naghisgot ug sosyal nga aktibista, dili sa usa ka libo pa nga tuig ang muabot, dili dominyon nga tiyolohiya. Dili nagkalumbid-lumbid nga unod, kundili krus...Naghisgot kita ug mga Katawhan nga diin nag-ekspres sa nagkaubang kinabuhi susama sa pag-ekspresa sa kinabuhi ni Hesus, isip Hari sa tanang hari. Natawo Siyang anak sa gawas sa pasungan, nisakay sa hinulamang asno, ug walay gayo’y iyahang kabutangan nga naangkon—walay gahom, walay edukasyon, walay politikanhong porma, walay “kaanyag o kaharianon aron naay maaghat Kaniya.” Naghisgot kita’g usa ka tawo nga mahigugmaon ug mga tawo nga maoy makakita sa ilang mga kasing-kasing ug madala niya didto sa krus. Kita naghisgot ug nagpakita sa mga tawo sa eskandal sa Iyang pagkahimugso ug Iyang Kinabuhi, ug sila Iyang getawag aron mamahimong mangisda ug mga tawo. Para mamahimong kaparte

sa Iyang Balay, Iyang “pinuy-anan.” Para mamahimong mga buhing bato. “Sa una dili mga katawhan, para mamahimong katawhan.” Mao kana ang kasing-kasing sa Diyos.

Dawata si Hesus nga taga-Nazareth, uban sa Geingharian nga “wala niining kalibutana,” dili isip magbubuntog sa Roma o unsa pa kaha nga nasura nga atong gepuy-an, o diha sa sistema sa

“simbahan.” Dawat Siya ingon nga yanong us ka Karpenterong Hari nga nahigugma, ug nipasaylo, ug naghatag sa Iyang kinabuhi...ug misugot sa pagbalikwad sa mga lamisa sa templo ug nihimo ug bunal kun kinahanglan alang sa paghigugma sa Iyang Amahan ug Iyang Balay.

Si Hesus misugot sa pagkwestyon sa uniberso nga Iyang gepuy-an ug nausab kini, ug kita Iyang getawas nga susama ra nga klase sa tawo. Kini dili pagbalhin laamang ug impormasyon. Kini usa ka pagtawag diha sa pagkabalaan ug pagkonsagrasyon alang sa katuyuan sa Diyos., ug sa pagtawag sa pagtuboy sa Iyang pananawon diha sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi. Luhod ug pag-ampo. Kini usa ka pagtawag dili lamang pag-usab sa nakitang kalibutang uniberso ug dili usab sa dili makita nga kalibutanong uniberso. “Ang Iyang intensyon mao **karon** pinaagi sa Simbahan aron mapasundayag ang Iyang kaalam, ang pinopilo nga kaalam sa Diyos, didto sa kapunuan ug kagahaman” ug sa tibuok katawhan...

Busa, himua nga ang nagkalayong oling mulimpyo sa imong mga ngabil ug kasing-kasing, lantaw ngadto sa Diyos, ug pagtawag, “Ania ako, ipadala ako!”